

Go ithuta Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa o swere melao ya maemo a godimo a naga ya Afrika Borwa. Melao ye e godimo ka maemo, go feta a mopresidente, a godimo ga dikgorotshenko tša godimo gape a ka godimo ga a mmušo.

Melao ye e lego Molaotheong wa naga, e hlaloša ka mokgwa wo batho ba swanetšego go swarana ka gona, gape le gore ba na le ditokelo dife le maikarabelo afe kgahlanong le batho ba bangwe. Molaotheo wa naga o swanetše go re šireletša ka moka gona bjale, o be o tle o šireletše bana ba rena ka moso.

Re se lebale mo re tšwago.

Re se ke ra bušeletša diphōšo tša moo re tšwago.

Molaotheo wa rena o re thuša go akanya le go aga bokamoso bjo bokaone bja rena ka moka.

Rena, batho ba Afrika Borwa;

Re elelwa ditlhokatoka tša rena tša maloba;

Re hlompha bao ba ilego ba hlokofoletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena;

Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le go hlabolla naga ya gaborena; ebile

Re dumela gore Afrika Borwa ke ya batho bohle ba ba dulago go yona;

re le ngata e tee le ge re fapana ka ditšo.

Ka fao, ka baemedi ba rena bao ba kgethlwego ntle le kgapeletšo, re amogela molaotheo wo bjalo ka molaomogolo wa Repabliki gore re tlo—

Fodiša diphapano tša kgale mme re bope setšhaba seo se theilwego godimo ga dikelo tša temokrasi, toka setšhabeng le ditokelomotheo tša batho;

Aga motheo wa setšhaba se se lokologilego sa temokrasi moo mmušo o theilwego godimo ga thato ya batho gomme moagi yo mongwe le yo mongwe a šireleditšwego ke molao;

Kaonafatša khwalithi ya bophelo bja baagi ka moka le go lokolla bomakgoni bja motho yo mongwe le yo mongwe; le go

Aga Afrika Borwa ye e kopanego ya temokrasi yeo e ka kgonago go tšea maemo a yona a maswanedi bjalo ka setšhaba se se ikemetšego ka noši ditšhabeng tša lefase ka bophara.

Nyaka ditokelo tša gago bjalo ka Moafrika Borwa gomme o be le maikarabelo a go šireletša ditokelo tša ba bangwe.

Tseba molao wa ditokelo tša gago le Molao wa Maikarabelo.

*E ke Morena a ka boloka setšhaba sa gešo.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setšhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.*

ISBN 978-1-4315-0152-6



9 781431 501526



**MATHEMATICS IN SEPEDI
GRADE 3 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0152-6**

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

14th Edition



DIPALO KA SEPEDI – Mphato wa 3 Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0152-6



Mphato wa **3**

Leina:

Phapoši:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**DIPALO
KA SEPEDI**

Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4

Diteng



Diteng	Hlogo	Letlakala
65	Dinomoro 500 go fihla go 600	2
66	Dinomoro tše dingwe gape, 500 go fihla go 600	4
67	Dinomoro 600 go fihla go 700	6
68	Mošomo wa mmepe	8
69	Dinomoro tše dingwe gape 600 go fihla go 700	10
70	Dinomoro 650 go fihla go 750	12
71	Dinomoro 700 go fihla go 750	14
72	Dibopego tša mahlakorepedi (2-D)	16
73	Go hlakantšha le go ntšha go fihla go 800	18
74	Go hlakantšha le go ntšha, gape, go fihla go 800	20
75	Go hlakantšha le go ntšha, go fihla go 800 gape	22
76	Patrone ya dinomoro: di-10 go fihla go 800	24
77	Go enetša ka go ya go lesome la kgauswi	26
78	Katišo: di-5 go fihla go 75	28
79	Patrone ya dinomoro: di-5 go fihla go 800	30
80	Mosegare le bošego	32
81	Go atiša: di-2 go fihla go 75	34
82	Dipatrone tša dinomoro: di-2 go fihla go 800	36
83	Go atiša: di-2 le di-5 go fihla go 75	38
84	Go atiša: di-3 go fihla go 75	40
85	Go atiša ka di-2, di-3 le di-4 go fihla go 75	42
86	Dipatrone tša dinomoro: di-3 go fihla go 800	44
87	Go atiša: di-4 go fihla go 75	46
88	Dipatrone tša dinomoro: di-4 go fihla go 800	48
89	Go atiša le go arola, ka di-2, di-3, di-4 go fihla go 75	50
90	Di-eng tša dilo tša mahlakoretharo	52
91	Dipalophatlo tša diripana tša didirišwa	54
92	Dipalophatlo go tšwela pele	56
93	Go abagana go tliša dipalophatlo	58
94	Bokgole go dikologa	60
95a	Go gweba ka tšhelete	62
95b	A re ye mabenkeleng!	64
96	Tše dingwe gape ka ga difiwa	66
97	Go šoma ka dikilometara	68
98	Dinomoro 700 go fihla go 800	70
99	Dinomoro tše di oketšegilego: 700 go fihla go 800	72
100	Dinomoro: 800 go fihla go 900	74
101	Dinomoro tše di oketšegilego: 800 go fihla go 900	76
102a	Go ela dilo	78
102b	A re kaleng go ya pele	80

Diteng	Hlogo	Letlakala
103	Dinomoro 900 go fihla go 1 000	82
104	Dinomoro tše di oketšegilego: 900 go fihla go 1 000	84
105	Go hlakantšha le go ntšha, go fihla go 999	86
106	Ka ga ntlo	88
107	Go šoma ka tšhelete	90
108	Go hlakantšha le go ntšha, go fihla go 999	92
109	Go hlakantšha le go ntšha, go fihla go 999 gape	94
110	Diphasele tša tekanyo	96
111	Dipatrone tša dinomoro: masome go fihla go 900	98
112	Ruma ka go iša go lesome (10) la kgauswi	100
113	Go atiša le go arola: di-5 go fihla go 100	102
114	Dipatrone tša dinomoro: hlano go fihla go 1 000	104
115	Gape ka ga go swana	106
116	Dipatrone tša dinomoro: di-2 go fihla go 900	108
117	Go atiša le go arola: di-2 go fihla go 100	110
118	Go atiša le go arola: di-3 go fihla go 100	112
119	Patrone ya dinomoro: di-3 go fihla go 1 000	114
120	Go atiša le go arola: di-4 go fihla go 100	116
121	Dipatrone tša dinomoro: di-4 go fihla go 1 000	118
122	Dikarolo tša go lekana tša karalomoka	120
123	Dipalo tša dipalophatlo	122
124	Dilo tša mahlakoretharo	124
125	Dipalophatlo tše dingwe gape	126
126	Tlhopho le kabelano di tšwetšwa pele	128
127	Dipalophatlo tša thenekramo	130
128a	Go lekanyetša mothamo	132
128b	Lekanyetša o tšhele	134
	Sesegwa sa 5	
	Sesegwa sa 6	
	Sesegwa sa 7	
	Sesegwa sa 8	
	Sesegwa sa 9	
	Sesegwa sa 10	



Mdi. Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo


Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašelang a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta. Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

Mphato
wa **3**



Puku ye ke ya:



SEPEDDI

Puka
ya

2

Dinomoro 500 go fihla go 600



Bala gomme o ngwale.

a. Šomiša papetla ye e latelago go go thuša go bala go tloga go 500 go fihla go 600.

Balela dinomoro godimo ge o dutše o bala.

500



501			504					510
						518		
	522							
				536				
541								549
						558		
		573						
						588		590
	592			595				600

b. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego mo kriting ya mo godimo.

c. Ngwala dinomoro tše 10 tše di tlogo ka morago ga 500.

500; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago ka patrone ya di-2.

510; 512; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Ngwala dinomoro ka moka ka patrone ya di-2 go tloga go 548 go fihla go 570.


548; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____ 570

f. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago ka patrone ya di-5.

515; 520; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Na ge o bala o hwetša dipoloko tše kae?



Na o badile bjang dipoloko?



Feleletša methalopalo.

540			543				547		549	
							597	598	599	
					597	598	599			



Feleletša lenaneo.

Ngwala go tloga go ye nnyane go feta go ya go ye kgolo go feta

Ngwala go tloga go ye kgolo go feta go ya go ye nnyane go feta

582, 586, 584, 581, 585		
566, 506, 560, 516, 506		



Ngwala nomoro ye e latelago ka mantšu.

520	
-----	--

Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____




66

Letšatsikgwe:

Dinomoro tše dingwe gape, 500 go fihla go 600



Kotara ya 3



Morutiši o kgopela Peter gore a bontšhe 537 ka dikarata le dipoloko tša gagwe..

Se ke seo Aakar a se bontšhitšego. O šaeditše eng?

Peter o na le dikarata tša kemapalo ye e latelago le motheopalo wa dipoloko tše 10.




Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$500 + 10 + 7 = 517$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$500 + 70 + 3$	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$=$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Feleletša mothalo palo.

550	551	552								560
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ngwala dinomoro ka moka tšeo di lego tše nnyane go 55b. _____

Ngwala dinomoro ka moka tšeo di lego tše kgolo go 55b. _____



Hlopholla nomoro ya gago.

- Agaga nomoro ye nngwe le ye nngwe ka dikarata tša gago.
- Ngwala kemapalo ya mono wo mongwe le wo mongwe.

Go na le meno ye lesome.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re di bea mmogo gore di dire dinomoro.

495	
508	
594	
549	
602	

Mohlala: 517

5	0	0
	1	0
		7
5	1	7

517 = 500 + 10 + 7



Ngwala mainapalo.

221	
486	
369	
419	
491	



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Dinomoro 600 go fihla go 700



Bala gomme o ngwale.

a. Šomiša papetla ye e latelago go go thuša go bala go tloga go 600 go fihla go 700.

Balela dinomoro godimo ge o dutše o bala.

600



601			604					610
						618		
	622							
				636				
641								649
						658		
		673						
						688		690
	692			695				700

b. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego mo kriting ya mo godimo.

c. Ngwala dinomoro tše 10 tše di tloga ka morago ga 600.

600; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago ka patrone ya di-2.

622; 624; 626; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Ngwala dinomoro ka moka ka patrone ya di-2 go tloga go 611 go fihla go 633.


611; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____ 633

f. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago ka patrone ya di-5.

645; 650; 655; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Na ge o bala o hwetša dipoloko tše kae?



Na o badile bjang dipoloko?



Feleletša methalopalo.

640			643				647		649	
							687	688	689	
					602	604	606			



Feleletša lenaneo.

Ngwala go tloga go ye nnyane go feta go ya go ye kgolo go feta

Ngwala go tloga go ye kgolo go feta go ya go ye nnyane go feta

672, 676, 674, 671, 675		
656, 605, 650, 615, 605		



Ngwala nomoro ye e latelago ka mantšu.

631	
-----	--

Teacher:

Sign:


Date:



Mošomo wa mmepe

Lebelela seswantšho.

- Ke eng?
- Re se šomišetša eng?
- Re tla hwetša eng mo mmepeng?



Thala tše di latelago mo mmepeng:

Bokgobapuku, dikolo, kliniki, bookelo, seteišene sa maphodisa le mabenkele.
O ka oketša mebila.



Šomiša mmepe wo o lego
letlakaleng la go feta gore o thuše bagwera
ba gago gore ba hwetše tsela go tloga:

a. kliniking go ya seteišeneng sa maphodisa.

b. sekolong go ya kliniking.

c. sekolong go ya mabenkeleng.

d. mabenkeleng go ya bokgobapuku.

e. bokgobapuku go ya sekolong.

f. bookelong go ya sekolong.




69

Letšatsikgwe:



Dinomoro tše dingwe gape 600 go fihla go 700

Kotara ya 3



Morutiši o kgopela Peter gore a bontšhe 658 ka dikarata le dipoloko tša gagwe.

Se ke seo Aakar a se bontšhitšego. O šaeditše eng?



Peter o na le dikarata tša dikemapalo tše di latelago le dipoloko tša motheopalo tša 10.



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$600 + 30 + 7 = 637$		



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$600 + 90 + 8$ $=$	$600 + 70$ 	$600 + 50 + 8$
-----------------------	--------------------	------------------------



Feleletša mothalo palo.

670	671	672								680
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ngwala dinomoro ka moka tšeo di lego tše nnyane go 675. _____

Ngwala dinomoro ka moka tšeo di lego tše kgolo go 675. _____



Ngwala $<$ goba $>$ goba =

a. 670 _____ 607 b. 688 _____ 699

c. $600 + 50 + 5$ _____ 655



Hlopholla nomoro ya gago.

a. Aga nomoro ye nngwe le ye nngwe ka dikarata tša gago.

b. Ngwala kemapalo ya mono wo mongwe le wo mongwe. Bjale dira tše: Hlopholla nomoro ya gago.

686	
690	
699	
673	
665	

Mohlala: 632

600
30
2
632

632 $600 + 30 + 2$



Ngwala mainapalo.

672	
693	
607	
697	
660	



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

70

Letšatšikgwe:

Dinomoro 650 go fihla go 750

Kotara ya 3



Bala o ngwale.

- a. Šomiša papetla ye e latelago go go thuša go bala go tloga go 700 go fihla go 750.

Balela dinomoro godimo ge o dutše o bala.

650



						657			
661								669	
		683		685					
		703							
			714						
		723				727			
741		743						749	750

- b. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego, mo go kriti ya mo godimo.

- c. Ngwala dinomoro tše 10 tše di tlogo ka morago ga 650.

650; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

- d. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago mo patroneng ya di-2.

705; 707; 709; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

- e. Ngwala dinomoro ka moka mo patroneng ya di-3, go thoma go 719 go fihla go 749.


719; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 749

- f. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago mo patroneng ya di-5.

705; 710; 715; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Na ge o bala o hwetša dipoloko tše kae?



O badile bjang dipoloko?



Feleletša methalopalo.

700			703				707		709	
							746	747	748	
					706	711	716			



Feleletša lenaneo.

Ngwala go thoma go ye nnyane go feta go fihla go ye kgolo go feta

Ngwala go thoma go ye kgolo go feta go fihla go ye nnyane go feta

729, 720, 728, 721, 725	
659, 705, 607, 701, 706	



Ngwala nomoro ye e latelago ka mantšu.

706	
-----	--


Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Dinomoro 700 go fihla go 750



Kotara ya 3



Peter o na le dikarata tša dikemapalo tše di latelago le dipoloko tša motheopalo tša 10.

Morutiši o kgopela Peter gore a bontšhe 738 ka dikarata le dipoloko tša gagwe.

Se ke seo Tumišo a se bontšhitšego. O šaeditšhe eng?



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$700 + 40 + 3 = 743$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$700 + 40 + 5 =$ <input type="text"/>	$700 + 30 =$ <input type="text"/>	$700 + 9 =$ <input type="text"/>
--	--------------------------------------	-------------------------------------



Feleletša mothalo palo.

699	700	701								709
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ngwala dinomoro ka moka tšeo di lego tše nnyane go 704. _____

Ngwala dinomoro ka moka tšeo di lego tše kgolo go 704. _____



Ngwala $<$ goba $>$ goba =

a. 750 _____ 749 b. 732 _____ 723

c. $700 + 40 + 9$ _____ 749



Hlopholla nomoro ya gago.

a. Aga nomoro ye nngwe le ye nngwe ka dikarata tša gago.

b. Ngwala kemapalo ya mono wo mongwe le wo mongwe. Bjale dira tše: Hlopholla nomoro ya gago.

750	
728	
703	
730	
749	

Mohlala: 747

7	0	0
4	0	
7		
7	4	7

747 $700 + 40 + 7$




Ngwala mainapalo.

714	
750	
742	
738	
704	




Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____




Dibopego tša mahlakorepedi (2-D)

Kotara ya 3

Bolela gore na sebopego se na le lehlakorethwi goba lehlakorekgokolo.



Bolela gore na sebopego se na le lehlakorethwi goba lehlakorekgokolo.




O ka kgona go thala dibopego tše kae ka merumo ye e lego thwi.



Hwetša diswantšho.

Hwetša dibopego tšeo di nago le merumothwi gomme o di mamaretše mo.

Hwetša dibopego tšeo di nago le merumo ya nkgokolo gomme o di mamaretše mo.









4 Feleletša tše di latelago:

	Thala sebopego ka maemo a go fapana.
khutlotharo	
khutlonnethwi	
sekwere	

5 Feleletša lenaneo:

	Efa sebopego leina	Thala sebopego seo se lego se sennyane kudu.	Thala sebopego seo se lego se segolo kudu.
			
			
			
			

6 Hwetša dikwere, dikhutlotharo, dikhutlonnethwi le didiko tša bogolo bja go fapana ka go dikgatišobaka goba ka go dikuranta.

Di mamaretše mo.




Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Go hlakantšha le go ntšha go fihla go 800




Nka reka eng ka R500?

Mo go dilo tše, ke dife tšeo nka di rekago, tša ja R500 tlwa!?




Oketša go thoma go 600.

Ngwala dinomoro tšeo di tlogetšwego.



Balela morago, go tloga go 800.

Ngwala "phetogo" ka dinako tšohle.





Rarolla tše di latelago:

$$725 + 53 =$$

$$664 + 87 =$$

$$564 + 132 =$$

$$75 + 717 =$$



Rarolla tše di latelago:

Molelo o kgobokeditše dimabolo tše 525.

Ge Tumišo a mo file dimabolo tše dingwe tše 205, Molelo o tla ba le palo ya go swana le ya Tumišo.

- Ba tla be ba na le dimabolo tše kae bobedi bja bona?
- Mathomong Tumišo o be a na le dimabolo tše kae?

a.

b.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

74

Letšatšikgwedi:

Go hlakantšha le go ntšha, gape,
go fihla go 800

Kotara ya 3

Maloko a dinomoro.

Re ka dira maloko a dinomoro.
Leloko le lengwe le le lengwe le na le
dinomoro tše pedi tše kgolo, le e tee ye
nnyane.

Tšea 4, 8 le 12, e le mohlala.

$$4 + 8 = 12 \quad 8 + 4 = 12$$

$$12 - 8 = 4 \quad 12 - 4 = 8$$



Humana maloko.

Ngwala mafokopalo a 4 mo go sehlopha se sengwe le se sengwe.

6 8 14				
17 17 34				
25 45 70				
65 335 400				
240 260 500				



Nyaka dikgokagano.

Mo go mošongwana wo re ile go šupa patrone.

$360 - 50 = \square$	$50 + \square = 360$	$\square + 50 = 360$
$570 - 480 = \square$	$480 + \square = 570$	$\square + 480 = 570$
$430 - 31 = \square$	$31 + \square = 430$	$\square + 31 = 430$
$676 - 70 = \square$	$70 + \square = 676$	$\square + 70 = 676$
$799 - 701 = \square$	$701 + \square = 799$	$\square + 701 = 799$



Leeto le letelele ka sefatanaga.

Mna Letsoalo o sepela ka sefatanaga go yo etela mmagwe yo a dulago bokgole bja dikilometara tše 352 go tloga moo a dulago.

O ema ka morago ga dikilometara tše 166. Na o šaletšwe ke dikilometara tše kae?

<p>Mogoroši o dira se:</p> $352 - 166$ $+4 \quad +30 \quad +100 \quad +52$ $166 \quad 170 \quad 200 \quad 300 \quad 352$ $30 + 4 + 100 + 52$ $= 134 + 52 = 186 \text{ km}$	<p>Boati o ngwala se:</p> $352 - 166$ $= 300 + 50 + 2$ $- 100 + 60 + 6$ $= 300 + 40 + 12$ $- 100 + 60 + 6$ $= 200 + 140 + 12$ $- 100 + 60 + 6$ $= 100 + 80 + 6$ $= 186 \text{ km}$
<p>Oketšo o dira se:</p> $352 - 166$ $166 + 100 \rightarrow 266 + 34 \rightarrow 300 + 52 \rightarrow 352$ $100 + 34 + 52 = 134 + 52 = 186 \text{ km}$	<p>Peter o dira se:</p> $352 - 166$ $= 352 - 100 - 66$ $= 252 - 66$ $= 252 - 52 - 14$ $= 200 - 14$ $= 186 \text{ km}$
<p>Veronica o dira se:</p> $352 - 166$ $352 - 152 = 200$ $200 - 14 = 200 - 10 - 4$ $= 190 - 4$ $= 186 \text{ km}$	<p>Phuki o nagana ka dipeditatšo le diripagare:</p> <p>Seripagare sa 352 ke 176 Eupša ke swanetše go tšea 166, Ka fao ke hlakantšha ke bušetša 10. $176 + 10 = 186 \text{ km}$</p>

Bolela ka ga mekgwa ya go fapana. Ke mekgwa ofe wo o o ratago go feta? Efa lebaka?



Rarolla tše di latelago mo pampiring ye nngwe:

Šomiša ofe goba ofe wa mekgwa ye ya ka godimo.

$$746 - 328$$

$$800 - 499$$



75

Letšatšikgwedi:

Go hlakantšha le go ntšha,
go fihla go 800 gape

Kotara ya 3



Itirele maloko a dinomoro.

Mošongwana wa go itokiša.

5 12 17



$$5 + 12 = 17$$

$$12 + 5 = 17$$

$$17 - 12 = 5$$

$$17 - 5 = 12$$

Mohlala: Dira 17

$$8 + 9 = 17$$

$$9 + 8 = 17$$

$$17 - 9 = 8$$

$$17 - 8 = 9$$



8 9 17

Mo go nomoro ye nngwe le ye nngwe, kgetha 2 gape, go dira maloko.




Ngwala mafokopalo a mane (pedi +, le pedi -) mo go lefokopalo le lengwe le le lengwe.

Lekola! Bapetša!
Lokiša!

			+	+	-	-
16	7	9	$7 + 9 = 16$	$9 + 7 = 16$	$16 - 9 = 7$	$16 - 7 = 9$
20						
200						
75						
50						
500						
190						



Hwetša dipedi goba diripagare tšeo di tlogetšwego.





Go ripa gare e le go ntšha.

Ge o tseba diripagare le dipedifatšo, ka nako ye nngwe o ka di šomišetša go hlakantšha le go ntšha. **Mohlala:**

$34 - 18 = 16$	$190 - 97$	$65 + 69$	$242 + 249$
$34 - 17 = 17$	$190 - 95 = 95$	$65 + 65 = 130$	$= 242 + 242 + 7$
$17 - 1 = 16$	$95 - 2 = 93$	$130 + 4 = 134$	$= 484 + 7$
			$= 491$

Bjale leka tše:

$340 - 176$	$145 + 148$	$900 - 452$
-------------	-------------	-------------



Ithute mekgwa.

Yo mongwe le yo mongwe wa bana ba 256 o hwetša mpho ya Krisemose. Seripagare se hwetša mepopo, seripagare se hwetša difatanaga. Ke ba bakae bao ba hwetšago difatanaga?

Mokgwa wa 1	Mokgwa wa 2
$256 = 200 + 50 + 6$	→ Seripagare sa 250 = 125
→ Seripagare sa 200 ke 100	→ Seripagare sa 6 ke 3
→ Seripagare sa 50 ke 25	$125 + 3 = 128$
→ Seripagare sa 6 ke 3	→ Seripagare sa 256 ke 128,
$100 + 25 + 3 = 128$	Ka fao 128 ba hwetša dikoloi.
→ Seripagare sa 256 ke 128	
Ka fao ba 128 ba hwetša dikoloi.	



Rarolla tše di latelago mo pampiring ye nngwe:

Šomiša ofe goba ofe wa mekgwa ye ya ka godimo.

Bana ba 728, yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebakadišwa mo kuranteng ya mo gae. Seripagare sa bona se hwetša dipoloko tša go aga. Ke ba bakae bao ba hwetšago dipoloko tša go aga?

Bana ba 642, yo mongwe le yo mongwe o hwetša kuku ya mafini. Seripagare sa bona se hwetša dimafini tša tšhokolete. Ke ba bakae bao ba hwetšago dimafini tša tšhokolete?



76

Letšatšikgwedi:

Patrone ya dinomoro: di-10 go fihla go 800

Kotara ya 3



O ka bolela eng ka ga dinomoro mo go dipoloko tšeo di khalarilwego ka mmala wa namune?

Bala di-10 go tloga go 710 go fihla go 800.

Ke eng yeo e latelago 710 ge o bala ka di-10?

Balela morago ka di-10 go tloga go 800 go fihla go 710.

Ke eng ye e tlogo pele ga 760 ge o balela morago?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Feleletša mafokopalo.

720; 730; 740; _____; _____; _____

800; 790; 780; _____; _____; _____



Hlakantšha le, goba ntšha 10.

1. Oketša palo ye e filwego, ka 10. Re go diretše ya mathomo.

a. $767 + 10 = 777$


b. 762 _____

c. 783 _____

d. 756 _____

e. 714 _____

f. 799 _____



a. $767 - 10 = 757$

2. Ntšha IO go palo ye e filwego. Re go diretše ya mathomo.

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| b. 762 | c. 783 | d. 756 | e. 714 | f. 799 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

3. Go direga eng ge o oketša ka, goba o ntšha IO mo go dipalo tša mo godimo?



Lebelela didiko tše khubedu mo papetleng ya dinomoro.


a. O lemoga eng ka ga didiko? _____

b. Oketša ditatelano tše tša dinomoro:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 704; 714; 724; _____ ; _____ ; _____ | 782; 772; 762; _____ ; _____ ; _____ |
| 715; 725; 735; _____ ; _____ ; _____ | 737; 747; 757; _____ ; _____ ; _____ |
| 799; 789; 779; _____ ; _____ ; _____ | |



Ngwala nomoro ya maleba sedikong se sengwe le se sengwe mo go methalopalo ye.



Ke na le nomoro ya meno ye 3.

Mono wa mathomo ke 7, wo o latelago o feta 7 ka l, gomme mono wa mafelelo o fetwa ke 7 ka l.

Ge o balela pele ka di-10 go tloga go nomoro ye, nomoro ye e ka ba eng?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____


Letšatšikgwe:

77


Go enetša ka go ya go lesome la kgauswi

Kotara ya 3

Dinomoro ka moka go tloga go 4 go ya morago, di tla enetšwa go ya go 0.




Dinomoro ka moka go ya pele go tloga go 5 di tla enetšwa go ya go 10.




A re boleleng.

Lebelela 3 mo go mothalo palo.




3 e tla ba eng ge enetšwa?



3 ge e enetšwa go lesome (10) la kgauswi e tla ba 0.

Dira bjalo ka:

6 e tla ba eng ge e enetšwa go ya go lesome (10) la kgauswi?



Karabo e tla ba 10.



Enetša go ya go lesome (10) la kgauswi.


12 ge e enetšwa ke? _____

19 ge e enetšwa ke? _____



53 ge e enetšwa ke? _____

58 ge e enetšwa ke? _____





Enetša go ya go lesome (10) la kgauswi, o šomiša mothalopalo go go thuša.

a. 46

46 e magare ga di-10 dife tše?

b. 63

63 e magare ga di-10 dife?

c. 37

37 e magare ga di-10 dife?

d. 99

99 e magare ga di-10 dife?



Tom o na le R4,8,00.

Phakete ya dikarata tše a di kgoboketšago e ja R5,00.

Na a ka reka diphakete tše kae ka R48,00? _____



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Katišo: di-5 go fihla go 75

Ke eng se se tlogo ka di-5?

Menwana ya seatla se tee.



Ke menwana ye mekae mo go:

Diatla tše 2

Diatla tše 3?

Diatla tše 4?

Diatla tše 5?

Diatla tše 6?

Diatla tše 7?

Diatla tše 8?

Diatla tše 9?

Diatla tše 10?

Nyalanya palo le potšišo ye e lego ka go la nngele:

$$9 \times 5 = 45$$

$$7 \times 5 = 35$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$10 \times 5 = 50$$

$$6 \times 5 = 30$$

$$8 \times 5 = 40$$



Feleletša lenaneo le.

Go hlopha	Atiša	Go abagana	Go arola
Dihlopha tše 2 tša di-5	$2 \times 5 = 10$	Abaganya 10 magare ga 5	$10 \div 5 = 2$
Dihlopha tše 7 tša di-5		Abaganya 35 magare ga 5	
Dihlopha tše 12 tša di-5		Abaganya 60 magare ga 5	
Dihlopha tše 15 tša di-5		Abaganya 75 magare ga 5	







Feleletša lenaneo le.

Go abagana	Go arola
Abaganya 35 magare ga 5	$12 \div 5 = 2$ go šala 2
Abaganya 64 magare ga 5	
Abaganya 39 magare ga 5	
Abaganya 73 magare ga 5	



Feleletša diswantšho tša go laetša tatelano ya ditiro.



Feleletša mananeo a:

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5										
\times	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5										

O hweditše bjang dikarabo tšeo di swanetšego go ngwalwa ka dipolokong tše talalerata?



Rarolla tše di latelago:

Mma o rekile diphuthelwana tša malekere a go ja R70.
O lefile R5 sephuthelwana se tee.
Na o rekile diphuthelwana tše kae tša malekere?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Patrone ya dinomoro: di-5 go fihla go 800

Kotara ya 3



Na o ka bolela eng ka dinomoro tšeo di lego dipolokong tša mmala wa namune?

Bala di-5 go tloga go 705 go fihla go 800.
Ke nomoro efe yeo e tlogo ka morago ga 720
ge o bala ka di-5?

Balela morago ka di-5 go tloga go 800 go
fihla go 705.

Ke nomoro efe ye e tlogo pele ga 730 ge o
balela morago?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Feleletša mafokopalo.

725; 730; 735; _____ ; _____ ; _____

800; 795; 790; _____ ; _____ ; _____



Hlakantšha goba o ntšhe 5.

a. $760 + 5 = 765$

I. Oketša nomoro ye e filwego ka 5. Re go diretše ya mathomo.


b. 725 _____

c. 780 _____

d. 755 _____

e. 715 _____

f. 790 _____



a. $765 - 5 = 760$

2. Fokotša nomoro ye e filwego ka 5. Re go diretše ya mathomo.

b. 760	c. 785	d. 750	e. 715	f. 790
--------	--------	--------	--------	--------

3. Go direga eng ge o hlakantšha ka 5 goba o ntšha 5 dinomorong tša mo godimo?



Lebelela didiko tše khubedu mo lenaneong la dinomoro.



a. O lemoga eng ka didiko tše? _____

b. Oketša mafokopalo a a latelago:

703; 708; 713; _____ ; _____ ; _____	722; 727; 732; _____ ; _____ ; _____
753; 758; 763; _____ ; _____ ; _____	714; 719; 724; _____ ; _____ ; _____
701; 706; 711; _____ ; _____ ; _____	



Ngwala nomoro ya maleba sedikong se sengwe le se sengwe mo methalopalong ye.



Ke na le dinomoro tša menotharo.

Mono wa mathomo ke 7, mono wo o latelago o feta 7, ka l gomme mono wa mafelelo o fetwa ke 7 ka 5.

Ge o balela pele ka di-5 go tloga go nomoro ye, nomoro yeo e tla ba efe?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Mosegare le bošego



Motse-Kapa

Lenaneo le la mo tlase le laetša gore letšatši le hlaba neng gape le sobela neng ka dinako tše di fapanego tša ngwaga mo Motse-Kapa. Bala dinako tše di lego mo lenaneong gomme o ngwale lenaneo go ya pele, pele o araba dipotšišo tše tša mo tlase.




Motse-Kapa	Go hlaba ga letšatši	Go sobela ga letšatši	Botelele bja letšatši	Botelele bja bošego
Hlakola 23	6:53 ms	6:53 tp		
Mosegamanye 21	7:51 ms	5:44 tp		
Lewedi 19	6:41 ms	6:41 tp		
Manthole 22	5:32 ms	7:58 tp		

- Ke kgwedi dife tšeo mosegare le bošego di lekanago ka botelele?
- Ke kgwedi dife tšeo di nago le letšatši le letelele go feta? _____
- Ke kgwedi dife tšeo di nago le letšatši le lekopana go feta? _____
- Hwetša phapano ka diiri le metsotso magareng ga letšatši le letelele go feta le le lekopana go feta. _____
- Mo letšatšikgweding le lengwe le le lengwe lenaneo la ka godimo, hwetša botelele bja mosegare le botelele bja bošego.



Polokwane

Lenaneo le le laetša go hlaba le go sobela ga letšatši mo dinakong tše di fapanago kua Polokwane. Bala dinako mo lenaneong gomme o ngwale le mafelong a lenaneo pele o araba dipotšišo tše di lego mo tlase.



Polokwane	Go hlaba ga letšatši	Go sobela ga letšatši	Botelele bja letšatši	Botelele bja bošego
Hlakola 25	6:08 ms	6:08 tp		
Mosegamanye 21	6:44 ms	5:24 tp		
Lewedi 17	5:57 ms	5:57 tp		
Manthole 22	5:13 ms	6:50 tp		

- Ke kgwedi dife tšeo mosegare le bošego di lekanago ka botelele?

- Ke go dikgwedi dife tšeo go tšona botelele bja letšatši bo lekanago kua Motse-Kapa le kua Polokwane?

- Ke kgwedi dife moo di fapanago? _____
- Hwetša phapano ka diiri le metsotso magareng ga letšatši le letelele go feta le lekopana go feta. _____
- Mo letšatšikgweding le lengwe le le lengwe lenaneo la ka godimo, hwetša **botelele** bja **mosegare** le botelele bja **bošego**.



Kgopela yo mongwe a go thuše go hwetša dinako tša go hlaba ga letšatši le go sobela ga letšatši tikologong ya lena. Ngwala dinako tšeo, tša beke e tee. Na matšatši a ba a matelele goba a makopana?

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Go atiša: di-2 go fihla go 75

Ke eng se se tlogo ka di-2?

Phere e tee ya dieta.



Ke dieta tše kae tše di dirago:

Phere e 1 ya dieta?

diphere tše 2 tša dieta?

diphere tše 3 tša dieta?

diphere tše 4 tša dieta?

diphere tše 5 tša dieta?

diphere tše 6 tša dieta?

diphere tše 7 tša dieta?

diphere tše 8 tša dieta?

diphere tše 9 tša dieta?

diphere tše 2 tša dieta?

Nyalanya palo le potšišo ya go la ngele:

$$1 \times 2 = 2$$

$$9 \times 2 = 18$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$3 \times 2 = 6$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$10 \times 2 = 20$$

$$6 \times 2 = 12$$

$$8 \times 2 = 16$$



Feleletša lenaneo.

Go hlopha	Atiša	Go abagana	Arola
Dihlopha tše 10 tša di-2	$10 \times 2 = 20$	Abaganya 20 magare ga 2	$20 \div 2 = 10$
Dihlopha tše 15 tša di-2		Abaganya 30 magare ga 2	
Dihlopha tše 20 tša di-2		Abaganya 40 magare ga 2	
Dihlopha tše 35 tša di 2		Abaganya 70 magare ga 2	



Feleletša lenaneo.

Go abagana	Arola
Abaganya 21 magare ga 2	$21 \div 2 = 10$ go šala 1
Abaganya 33 magare ga 2	
Abaganya 67 magare ga 2	
Abaganya 75 magare ga 2	



Feleletša diswantšho tša go laetša tatelano ya ditiro.

go dira

11	molawana $\times 2$	poelo
12		
15		
17		
20		

go dira

22	molawana $\times 2$	poelo
26		
31		
30		
35		

go dira

20	molawana $\div 2$	poelo
26		
32		
38		
44		

go dira

50	molawana $\times 2$	poelo
60		
68		
72		
74		



Feleletša mananeo a a mo tlase:

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					

\times	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2																	



Rarolla tše di latelago:

Ke rekile dilolipopo tše 36 ka R2 e tee.
Ke lefile ka R50, ka R20 le ka R5 ya khoine.
Tšhentšhi ke bokae?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Dipatrone tša dinomoro: di-2 go fihla go 800



O ka bolela eng ka dinomoro tše di lego ka dipolokong tša mmala wa namune?

Bala ka di-2 go tloga go 700 go fihla go 800. Ke nomoro efe ye e tlogo ka morago ga 700 ge o bala ka di-2?

Balela morago ka di-5 go thoma go 800 go fihla go 710. Ke nomoro efe ye e tlogo pele ga 750 ge o balela morago?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Feleletša tatelano ya dinomoro.

720; 722; 724; ____; ____; ____

800; 798; 796; ____; ____; ____



Oketša ka 2 goba o fokotše ka 2.

a. $764 + 2 = 766$

I. Oketša nomoro ye e filwego ka 2. Re go diretše ya mathomo.


b. 762 ____

c. 783 ____

d. 756 ____

e. 714 ____

f. 799 ____



a. $764 - 2 = 762$

2. Ntšha 2 go nomoro ye e filwego. Re go diretše ya mathomo.

b. 762	c. 783	d. 756	e. 714	f. 799
--------	--------	--------	--------	--------

3. Go direga eng ge o oketša ka pedi goba o fokotša ka pedi mo dinomorong tše tša mo godimo?




Lebelela didiko tše talalerata mo go papetla ya dinomoro.

a. O lemoga eng ka ga dinomoro tše? _____

- b. Oketša tatelano ya dinomoro tše di latelago: 799; 797; 795; _____; _____; _____
 701; 703; 705; _____; _____; _____ 783; 785; 787; _____; _____; _____
 725; 727; 729; _____; _____; _____ 779; 781; 783; _____; _____; _____



Ngwala nomoro ya maleba sedikong se sengwe le se sengwe mo methalopalong ye.



Ke na le nomoro ya menotharo.

Mono wa mathomo ke 7, mono wo o latelago o feta 7 ka pedi, gomme mono wa mafelelo o fetwa ke 7 ka nne.

Ge o balela pele ka di-2 go tloga go nomoro ye, nomoro yeo e ka ba efe?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Go atiša:

di-2 le di-5 go fihla go 75



O ka araba tše di latelago ka lebelo le lekaakang?

$1 \times 2 =$ _____	$2 \times 5 =$ _____	$10 \times 2 =$ _____	$7 \times 2 =$ _____
$8 \times 2 =$ _____	$5 \times 2 =$ _____	$8 \times 5 =$ _____	$4 \times 5 =$ _____
$5 \times 5 =$ _____	$6 \times 5 =$ _____	$3 \times 2 =$ _____	$7 \times 5 =$ _____
$6 \times 2 =$ _____	$9 \times 5 =$ _____	$3 \times 5 =$ _____	$4 \times 2 =$ _____
$10 \times 5 =$ _____	$5 \times 2 =$ _____	$1 \times 5 =$ _____	$9 \times 5 =$ _____



Lebelela seo mogwera wa ka a se dirilego.

Se ahlaahle.


$4 \times 2 = 8$

Mogwera wa ka o bontšhitše 4×2 ka tsela ye:


Go bala ka go taboga.	Dihlopha tša go lekana.	Go hlakantšha ga go bušeletšwa.	Mekgabišo	Dintlha
2, 4, 6, 8		$2 + 2 + 2 + 2$	xx xx xx xx	$2 \times 4 = 8$ $4 \times 2 = 8$ $8 \div 4 = 2$ $8 \div 2 = 4$

Bjale dira bjalo ka $4 \times 5 = 20$.

Go bala ka go taboga.	Dihlopha tša go lekana.	Go hlakantšha ga go bušeletšwa.	Mekgabišo	Dintlha



Atiša tše di latelago:

24×3  $= (20 + 4) \times 3$ $= (20 \times 3) + (4 \times 3)$ $= 60 + 12$ $= 72$	a. 13×3	b. 18×3
c. 12×5	d. 21×3	e. 14×3
f. 25×3	g. 12×3	h. 15×5



Rarolla tše di latelago:



Ke rekile malekere a 14 ka R3 le tee.
 Mogwera wa ka o rekile malekere a 12 ka R5 le tee.
 Re lefile palomoka ya bokae ya malekere?

○
 □
 △

Teacher:
 Sign:
 Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Go atiša:
di-3 go fihla go 75

Kotara ya 3

Ke eng se se tlogo ka di-3?
Maotwana a traesekele.



Feleletša lenaneo.

Go hlopha	Go atiša	Go abagana	Go arola
Dihlopha tše 11 tša di 3	$11 \times 3 = 33$	Abaganya 33 magare ga 3	$33 \div 3 = 11$
Dihlopha tše 15 tša di 3		Abaganya 45 magare ga 3	
Dihlopha tše 25 tša di 3		Abaganya 60 magare ga 3	
Dihlopha tše 12 tša di 3		Abaganya 36 magare ga 3	



Feleletša lenaneo.

Go abagana	Go arola
Abaganya 37 magare ga 3	$37 \div 3 = 12$ go šala 1
Abaganya 74 magare ga 3	
Abaganya 49 magare ga 3	
Abaganya 68 magare ga 3	

- Ke maotwana a makae mo go Traesekele e 1?
- Ditraesekele tše 2?
 - Ditraesekele tše 3?
 - Ditraesekele tše 4?
 - Ditraesekele tše 5?
 - Ditraesekele tše 6?
 - Ditraesekele tše 7?
 - Ditraesekele tše 8?
 - Ditraesekele tše 9?
 - Ditraesekele tše 10?

Nyalanya palo le potšišo ya ka go la ngele:

- $9 \times 3 = 27$
- $7 \times 3 = 21$
- $2 \times 3 = 6$
- $4 \times 3 = 12$
- $3 \times 3 = 9$
- $5 \times 3 = 15$
- $1 \times 3 = 3$
- $10 \times 3 = 30$
- $6 \times 3 = 18$
- $8 \times 3 = 24$



Feleletša diswantšho
tša go laetša tatelano ya ditiro.

go dira		poelo	go dira		poelo
10	molawana $\times 3$		11	molawana $\times 3$	
125			11		
14			15		
16			23		
22			25		

go dira		poelo	go dira		poelo
18	molawana $\div 3$		12	molawana $\div 3$	
30			63		
36			66		
42			69		
75			75		



Feleletša mananeo a a mo tlase:

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	3	6													

\times	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4															

O hweditše bjang karabo ya gago mo dipolokong tše di khalarilwego ka botalalerata?



Rarolla tše di latelago:

Tšhelete ya go tsena e be e le R3 ngwana yo mongwe le yo mongwe.
Go tsene bana ba 23 ka phakeng.
Ba lefile bokae?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Go atiša ka di-2, di-3 le di-4 go fihla go 75

Kotara ya 3



O ka kgona go araba tše di latelago ka lebelo le lekaakang?

$1 \times 2 =$ _____	$5 \times 4 =$ _____	$5 \times 2 =$ _____	$2 \times 2 =$ _____
$6 \times 3 =$ _____	$4 \times 2 =$ _____	$2 \times 4 =$ _____	$7 \times 3 =$ _____
$8 \times 4 =$ _____	$2 \times 3 =$ _____	$7 \times 2 =$ _____	$9 \times 4 =$ _____
$3 \times 2 =$ _____	$4 \times 4 =$ _____	$10 \times 3 =$ _____	$1 \times 3 =$ _____
$3 \times 3 =$ _____	$9 \times 2 =$ _____	$6 \times 4 =$ _____	$10 \times 3 =$ _____



Lebelela seo mogwera wa ka a se dirilego.

Se ahlaahle.

$$5 \times 2 = 10$$

Ke thomile ka go laetša 5×2 ka mokgwa wo:

Go bala ka go taboga	Dihlopha tša go lekana	Go hlakantšha ga go bušeletšwa	Mekgabišo	Dintlha
2, 4, _ _ _	● ● _ _ _	2 + _ _ _	— Mothalo wa tše 2 xx	$2 \times _ = _$ $4 \times _ = _$ $_ \div _ = _$ $_ \div _ = _$

Dira bjalo ka $8 \times 3 = 24$.

Go bala ka go taboga	Dihlopha tša go lekana	Go hlakantšha ga go bušeletšwa	Mekgabišo	Dintlha

$6 \times 4 = 24$.

Go bala ka go taboga	Dihlopha tša go lekana	Go hlakantšha ga go bušeletšwa	Mekgabišo	Dintlha



Arola gomme o lekole karabo ya gago.

$$63 \div 3$$

$$\begin{aligned}
 &= (60 + 3) \div 3 \\
 &= (60 \div 3) + (3 \div 3) \\
 &= 20 + 1 \\
 &= 21
 \end{aligned}$$

$$21 \times 3$$

$$\begin{aligned}
 &= (20 + 1) \times 3 \\
 &= (20 \times 3) + (1 \times 3) \\
 &= 60 + 3 \\
 &= 63
 \end{aligned}$$

a. $48 \div 5$

b. $64 \div 5$



Rarolla tše di latelago:

Nna le bagwera ba ka re na le R63 ge e kopane.
 Re nyaka go e abagana ka go lekana boraro bja rena.
 Re tlile go hwetša bokae mongwe le mongwe?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Dipatrone tša dinomoro: di-3 go fihla go 800

Kotara ya 3



O ka bolela eng ka dinomoro tše di lego ka dipolokong tša mmala wa namune?

Bala ka di-3 go tloga go 703 go fihla go 799.
Ke nomoro efe ye e tlogo ka morago ga 745
ge o bala ka di-3?

Balela morago ka di-5 go thoma go 799 go
fihla go 703. Ke nomoro efe ye e tlogo pele ga
766 ge o balela morago?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Feleletša tatelano ya dinomoro.

703; 706; 709; _____; _____; _____

799; 796; 793; _____; _____; _____



Oketša ka 3 goba o fokotše ka 3.

a. $766 + 3 = 769$

1. Oketša palo ye e filwego ka 3. Re, go diretše ya mathomo.


b. 766 _____

c. 783 _____

d. 756 _____

e. 713 _____

f. 790 _____



a. $766 - 3 = 763$

2. Ntšha 3 go nomoro ye e filwego. Re go diretše ya mathomo.

b. 763	c. 789	d. 756	e. 713	f. 799
--------	--------	--------	--------	--------

3. Go direga eng ge o oketša ka tharo goba o fokotša ka tharo mo dinomorong tše tša mo godimo?




Lebelela didiko tše talalerata mo go papetla ya dinomoro.

a. O lemoga eng ka ga dinomoro tše? _____

- b. Oketša tatelano ya dinomoro tše di latelago: 779; 776; 773; _____; _____; _____
 704; 707; 710; _____; _____; _____
 773; 776; 779; _____; _____; _____
 779; 782; 785; _____; _____; _____



Ngwala nomoro ya maleba sedikong se sengwe le se sengwe mo methalopalong ye.



Ke na le nomoro ya menotharo:

Mono wa mathomo ke 7, mono wo o latelago o feta 7 ka pedi, gomme mono wa mafelelo o fetwa ke 7 ka šupa.

Bjale, balela pele ka di-3 go thoma go nomoro ye. O hwetša nomoro efe?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Go atiša: di-4 go fihla go 75

Kotara ya 3

Ke eng se se tlogo ka di-4?

Maotwana a sefatanaga



Ke maotwana a makae mo go

Sefatanaga se 1?

Difatanaga tše 2?

Difatanaga tše 3?

Difatanaga tše 4?

Difatanaga tše 5?

Difatanaga tše 6?

Difatanaga tše 7?

Difatanaga tše 8?

Difatanaga tše 9?

Difatanaga tše 10?

Nyalanya palo le potšišo ya ka go la nngele:

$$9 \times 4 = 36$$

$$7 \times 4 = 28$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$4 \times 4 = 16$$

$$3 \times 4 = 12$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$1 \times 4 = 4$$

$$10 \times 4 = 40$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$8 \times 4 = 32$$



Feleletša lenaneo.

Go arola	Go atiša	Go abagana	Go arola
Dihlopha tše 12 tša di 4	$12 \times 4 = 48$	Abaganya 47 magare ga 4	$48 \div 4 = 12$
Dihlopha tše 16 tša di 4		Abaganya 64 magare ga 4	
Dihlopha tše 18 tša di 4		Abaganya 72 magare ga 4	
Dihlopha tše 15 tša di 4		Abaganya 60 magare ga 4	



Feleletša lenaneo.

Go abagana	Go arola
Abaganya 34 magare ga 4	$35 \div 4 = 8$ go šala 3
Abaganya 55 magare ga 4	
Abaganya 70 magare ga 4	
Abaganya 75 magare ga 4	



Feleletša diswantšho tša go laetša tatelano ya ditiro.

go dira		poelo	go dira		poelo
10	molawana $\times 4$	<input type="text"/>	9	molawana $\times 4$	<input type="text"/>
11		<input type="text"/>	12		<input type="text"/>
13		<input type="text"/>	16		<input type="text"/>
15		<input type="text"/>	17		<input type="text"/>
15		<input type="text"/>	18		<input type="text"/>
go dira		poelo	go dira		poelo
16	molawana $\div 4$	<input type="text"/>	40	molawana $\div 4$	<input type="text"/>
32		<input type="text"/>	52		<input type="text"/>
44		<input type="text"/>	56		<input type="text"/>
60		<input type="text"/>	64		<input type="text"/>
72		<input type="text"/>	68		<input type="text"/>



Feleletša mananeo a a mo tlase:

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4															
\times	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4															

O hweditše bjang karabo ya gago mo dipolokong tše di khalarilwego ka botlalerata?



Rarolla tše di latelago:

Ke na le R75.

Nka reka diphuthelwana tše kae tša dimpho ka R4 sephuthelwana?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Dipatrone tša dinomoro: di-4 go fihla go 800



O ka bolela eng ka dinomoro tše di lego ka dipolokong tša mmala wa namune?

Bala ka di-4 go tloga go 704 go fihla go 800.
Ke nomoro efe ye e tlogo ka morago ga 736?

Balela morago ka di-4 go thoma go 800 go fihla go 704. Ke nomoro efe ye e tlogo pele ga 776 ge o balela morago?


701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Feleletša tatelano ya dinomoro.

704; 708; 712; ____; ____; ____

724; 728; 732; ____; ____; ____



Oketša ka 4 goba o fokotše ka 4.

a. $764 + 4 = 768$

I. Oketša nomoro ye e filwego ka 4. Re go diretše ya mathomo.


b. 764 ____

c. 788 ____

d. 754 ____

e. 718 ____

f. 794 ____



2. Ntšha 4 go nomoro ye e filwego. Re go diretše ya mathomo.

a. $764 - 4 = 760$

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| b. 768 | c. 784 | d. 752 | e. 714 | f. 798 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

3. Go direga eng ge o oketša ka 4 goba o fokotša ka 4 mo dinomorong tše tša mo godimo?




Lebelela didiko tše talalerata mo go papetla ya dinomoro.

a. O lemoga eng ka ga didiko tše? _____

- b. Oketša tatlano ya dinomoro tše di latelago: 711; 715; 719; _____; _____; _____
 703; 707; 711; _____; _____; _____
 773; 777; 781; _____; _____; _____
 783; 779; 775; _____; _____; _____
 799; 795; 791; _____; _____; _____



Ngwala nomoro ya maleba sedikong se sengwe le se sengwe mo methalopalong ye.



Ke na le nomoro ya menotharo.

Mono wa mathomo ke 7, mono wo o latelago o feta 7 ka 1, gomme mono wa mafelelo o fetwa ke 7 ka 3.

Ge o balela pele ka di-4 go tloga go nomoro ye.

Nomoro yeo e ka ba efe? _____



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Go atiša le go arola,
ka di-2, di-3, di-4 go fihla go 75



O ka araba tše di latelago ka lebelo le lekaakang?

$1 \times 2 =$ _____	$5 \times 3 =$ _____	$4 \times 2 =$ _____	$10 \times 2 =$ _____
$4 \times 3 =$ _____	$3 \times 2 =$ _____	$2 \times 2 =$ _____	$3 \times 3 =$ _____
$6 \times 4 =$ _____	$4 \times 3 =$ _____	$5 \times 3 =$ _____	$9 \times 4 =$ _____
$6 \times 5 =$ _____	$8 \times 3 =$ _____	$9 \times 4 =$ _____	$8 \times 5 =$ _____
$7 \times 3 =$ _____	$8 \times 5 =$ _____	$2 \times 5 =$ _____	$7 \times 5 =$ _____



Khalara dipoloko tšeo palo ya gona e bago le mašalela.

$12 \div 2 = 6$	$13 \div 3 = 4$ maš l	$15 \div 5 =$ _____	$18 \div 5 =$ _____
$20 \div 4 =$ _____	$23 \div 4 =$ _____	$16 \div 3 =$ _____	$18 \div 3 =$ _____
$25 \div 2 =$ _____	$24 \div 2 =$ _____	$30 \div 2 =$ _____	$29 \div 2 =$ _____
$19 \div 3 =$ _____	$17 \div 3 =$ _____	$31 \div 5 =$ _____	$30 \div 5 =$ _____
$55 \div 5 =$ _____	$52 \div 5 =$ _____	$57 \div 3 =$ _____	$60 \div 3 =$ _____



O tseba bjang gore palo e ka arolega ka:

- 3? Ge o hlakantšha meno,

Mohlala. $72, 7 + 2 = 9$ gomme o ka e arola ka 3. Nomoro ye e arolega ka 3.

- 2? _____
- 5? _____



Arola gomme o lekole karabo ya gago.

$$65 \div 3$$

$$\begin{aligned}
 &= (60 + 5) \div 3 \\
 &= (60 \div 3) + (5 \div 3) \\
 &= 20 + 1 \text{ maš } 2 \\
 &= 21 \text{ maš } 2
 \end{aligned}$$

$$21 \times 3 + 2$$

$$\begin{aligned}
 &= (20 + 1) \times 3 + 2 \\
 &= (20 \times 3) + (1 \times 3) + 2 \\
 &= 60 + 3 + 2 \\
 &= 65
 \end{aligned}$$


a. $49 \div 5$

b. $65 \div 5$



Rarolla tše di latelago:

- O swanetše go yo dira dinyakišišo.
- O tseba bjang gore palo e ka arolega ka 4?



Di-eng tša dilo tša mahlakoretharo



Lebelela diswantšho.

Bolela ka ga mabokagodimo a dilo, o šomiša mantšu a go swana le bopapetla le modikelela..

Dibolo	Mapokisi	Silintere	Diphiramiti	Dikhounu



Lebelela diswantšho gomme o feleletše mafoko le dipotšišo.



a. Bolo

_____.



b. Ke ka lebaka la eng bolo e sa relele?



c. Silintere

_____.



d. Na silintere le yona e ka relela?



Bolela dilo tše di šomišwago
seswantšhong se sengwe le se sengwe.

O swanelwa fela ke go bolela selo se sengwe gatee. Bolela ge eba selo seo se ka kgokologa goba sa thedimoga.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Bolela ge eba dinomoro tša mahlakoretharo di na le bokagodimo bja bopapetla goba bja modikelela.

_____	_____	_____



Thala tše di latelago:

Lepokisi le le lekanetšego godimo ga silintere.	Bolo ye e lekanetšego godimo ga silintere.	Silintere se se lekanetšego godimo ga lepokisi.
---	--	---



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Dipalophatlo tša diripana tša didirišwa

Materiale: diripana tše 5 tša pampiri ka mebala ya go fapana, Sekero, Diphensele goba Dikrayone.





Dira sedirišwa

Papetlasegwa ya 5

Godimo ga seripana se tee ngwala mantšhu a. "Palotlalo e tee"

Tšea seripana se sengwe o se mene ka tlhokomelo, se be seripagare. Ka morago o se bule. O na le dikarolo tše kae tša go lekana? Ngwala $\frac{1}{2}$ godimo ga seriapagare se sengwe le se sengwe gomme o sege go latela mameno. Tšea seripana sa boraro gomme o se mene se be seripagare, ka morago o se mene gore se be seripagare. Se bule. O na le dikarolo tše kae tša go lekana? Ngwala $\frac{1}{4}$ go lemeno le lengwe le le lengwe la bone gomme o sege go latela mameno. Bjale leka go dira mesetho ye mengwe ye mene, o tee o laetša dihano, gomme wo mongwe disewai.



Šomiša palophatlo ya diripana tša sedirišwa gore se go thuše go araba dipotšišo.



Ke diteesewaing tše kae tšeo di dirago palotlalo?



Ke diteesewaing tše kae tšeo di dirago palotlalo?



Dipalophatlo mo go mothalopalo.

Seripana se laetša palotlalo e tee.

Palotlalo e tee

Sediko se bontšha palotlalo


Palotlalo e tee

Arola seripana ka diteetharong.

Khalara teetharong.







Arola sediko ka diteetharong.

Khalara teetharong e tee.





Bjale khalara tše di latelago.

Seripagare se tee 	Tharonneng 	Peditharong 
Nnehlanong 	Seripagare se tee 	Tharonneng 



Thala tše di latelago:

Tharonneng o šomiša sekwere.	Seripagare se tee o šomiša sediko.	Peditharong o šomiša khutlotharo.
Nnehlanong	Dinneseswaing o šomiša sekwere.	Teetharong o šomiša khutlonnethwi.



Lokiša didirišwa tša gago.

- Sega se sengwe le se sengwe sa didiko tše 6 mo go Sesegwa sa 6.
- Sega tše hlano tša didiko e be diripana go bapa le methalo.
- Phara setlankana godimo ga seripana se sengwe le se sengwe:
 - o Ka lehlakoreng le tee ngwala palophatlo ya palotlalo ya iri.
 - o Ka lehlakoreng le lengwe ngwala palo ya metsotso mo go palophatlo yeo.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Dipalophatlo go tšwela pele



Ngwala Ee goba Aowa.

- Seripagare ke seripagare sa palotlalo
- Seripagare sa seripagare ke kotara
- Kotara ke seripagare sa seripagare
- Seripagare le dikotara tše pedi di dira palotlalo
- Seripagare le kotara di dira tharonneng



Abaganang phaye.

Reabetšwe, Phuki, Rati le Lisa ba abagana phaye e tee.



- a. Ke swerwe ke tlala!
Ke nyaka seripagare

Reabetšwe



Thala karolo ya Reabetšwe.

- b. Go lokile! Nna ke tla
tšea kotara.

Phuki



Thala karolo ya Reabetšwe le ya Phuki.

- c. Ke tla tšea seripagare sa
seo se šetšego.

Rati



Thala karolo ya Reabetšwe, ya Phuki le ya Rati.

- d. Ke phaye ye kaakang ye e
šaletšego nna?









Lisa



Thala dikarolo ka moka tša phaye.



Abaganya dibopego magare ga bana ka go thala mothalo gomme o e khalare.

 	 	 	 
---	--	---	---



Bagwera ba 4 ba abagana dikotana tša malekere tše 5 ka go lekana.

Yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša tše kae?

Karabo ke eng?

Dinomoro ke dife?

Thala seswantšho.

Bagwera ba batshela ba abagana dikotana tša malekere tše 9 ka go lekana

Yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša tše kae?

Karabo ke eng?

Dinomoro ke dife?

Thala seswantšho.



Teacher: _____


Sign: _____

Date: _____

Go abagana go tliša dipalophatlo

Kotara ya 3


Dibaledi tše 12 šedi.



Re bagwera ba babedi. Re na le setšhelo se tee fela se se arotšwego ka bogare.

Re re se ke seripagare


Re re se ke seripagare



Re abagana dibaledi tše lesomepedi magareng ga bobedi bja rena.

Ke hweditše dibaledi tše tshela

Ke hweditše dibaledi tše tshela



Thala seswantšho sa tše di latelago gomme o arabe dipotšišo.

Dibolo tše senyane di aroletšwe bagwera ba bararo.



- Mosetsana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dibolo tše kae?
- Mosetsana yo mongwe le yo mongwe o tlele go hwetša palophatlo efe?

Dibolo tše lesomepedi di aroletšwe bagwera ba bane. Ba bararo ba bagwera ke bašemane.




- Mosetsana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dibolo tše kae?
- Mošemane yo mongwe le yo mongwe o tlele go hwetša palophatlo efe?




Motswaledi o tla hwetša palophatlo efe?
Lisa o tla hwetša palophatlo efe?

Ke nna Motswaledi



- Motswaledi le Lisa ba tla hwetša dibolo tše kae?

Ke nna Lisa



- Motswaledi le Lisa ba tla hwetša dibolo tše kae?



Go abagana malekere.

Bagwera ba abagana malekere. Yo mongwe le yo mongwe o hwetša seripagare sa sephuthelwana $\frac{1}{2}$ (seripagare).

a. Ba swanetše go abagana diphuthelwana tše kae:

Bagwera ba 4 _____ Bagwera ba 6 _____ Bagwera ba 9 _____

b. Go tla abagana bagwera ba bakae?

Diphuthelwana tše 4? _____ Diphuthelwana tše 10? _____

Diphuthelwana tše $3\frac{1}{2}$ _____



Dikhethe tša go bina.

Bomma le bokoko ba roka dikhethe tša go bina.

Ba swanetše go hwetša dimetara tše kae tša mašela a sekhethe se tee $2\frac{1}{2}$


Lešela le bitša R6 metara.



a. Ba tla roka dikhethe tše kae?

5 m _____ 10 m _____

20 m _____ 25 m _____



b. Ba swanetše go hwetša lešela le lekaakang go roka:

Dikhethe tše 2 _____ Dikhethe tše 3 _____ Dikhethe tše 4 _____

c. Lešela le ja bokae go roka:

Sekhethe se 1 _____ Dikhethe tše 2 _____ Dikhethe tše 3 _____

d. Ba ka dira dikhethe tše kae ka:


R450 _____ R825 _____ R180 _____



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Bokgole go dikologa

Lentšu le modiko/parametha le ra botelele goba bokgole go dikologa selo.






Rapolasa o na le poloto ya sebopego sa khutlotharo.

Re ka hwetša modiko wa poloto ka go hlakantšha botelele bja mathoko.

$$\text{Perimetha/modiko} = 12 \text{ m} + 12 \text{ m} + 6 \text{ m} = 30 \text{ m}$$




Hwetša mediko ya tše di latelago.



Serapana sa Veronica.

Veronica o thala seswantšho sa serapana se a nyakago go bjala go sona.

- Modiko wa area mo a nyakago go bjala mešunkwane ya gagwe ke bokae? _____
- Ke dikarolo dife tšeo mediko ya tšona e lekanago? Modiko wa tšona ke bokae? _____ le _____ di na le modiko wa dimetara tše _____ m.
- O swanetše go ba le legora go dikologa serapana ka moka. Go dira legora ke R50 metara o tee. Legora le tla bitša bokae? _____





Rulaganya serapana sa gago.

Šomiša pampiri ya kriti go tšwa go Sesegwa sa 7 go rulaganya serapana sa gago. Laetša bogolo ka moka le dibjalwa tšeo o nyakago go di bjala.



Didiko tša go meta.

Šoma le molekane.

Dimateriale: Dilo tše IO tša kgokolo tša bogolo bja go fapana bjalo ka poleiti, galase, theipi ya go mamaretša, sekhurumelo sa lepotlelo, thapo le sekero.

1. Kgetha se tee sa dilo tša ntikodiko gomme o mete ka lenti.
2. Ripa botelele bja lenti, botelele bjo bo lekanago go dikologa selo.
3. Bjale tšea thapo yona yela gomme o e ngange, e putle bokagodimo bja sediko. Bala, o lebelele gore e lekana go putla gaka.
4. Dira bjalo ka dilo tša ntikodiko.
5. Ngwala gore o lemoga eng.



Botelele go dikologa ntikodiko bo bitšwa sedika.



Bokgole go putla sediko bo bitšwa molagare.



Teacher:

Sign:

Date:

Go gweba ka tšhelete

Raloka dipapadi tše le mogwera wa gago.

Materiale:



RIOO	RIO	RI	IOc	Ic
------	-----	----	-----	----

Papetla ya tšhelete (Sesegwa sa 9), pampiri phensele, mataese a mabedi, tšhelete ya go raloka (go tšwa go sesegwa sa RIO: RIOO le RIO tša pampiri, RI, IOc le Ic: dikhoine).

Bea papetla ya tšhelete godimo ga tafola.

Papetla e na le dikarolo tše 5, go tšwa go la ngele go ya go la mmagoja.

RIOO, RIO, RI, disente tše IO le sente e I. Mo go papadi ye, re šomiša fela dikholomo tše 3 tša mathomo.




Hlakantšha go fihla go RIOO.

- Moraloki yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebaka sa go kgokološa letaese. Hlakantšha dipalo tše pedi.
- Tšea palo yela ya diranta tša dikhoine o di bee karolong ya diranta mo go papetla.
- Ge o na le RI ya dikhoine o swanetše go gweba ka tšona gore o hwetše RIO ya pampiri.



- Yo e lego wa mathomo go hwetša RIO ya pampiri gomme a gweba ka tšona gore a hwetše RIOO ya pampiri, ke yena mofenyi.



- Dikotlo:** Ge moraloki a feditše nako ya gagwe ya go raloka gomme a lebala go gweba ka RIO ya dikhoine gore a hwetše RIO ya pampiri gomme moraloki yo mongwe a lemoga phošo yeo, kotlo ke RI. Ge moraloki a ka lebala go gweba ka RIO ya pampiri gore a hwetše RIOO ya pampiri, o swanetše go lefa moraloki yo mongwe yoo ka RIOO.



Ntšha go tloga go R100 go fihla go RO.

Raloka yona thaloko yeo, fela o thome ka RIO ya pampiri, gomme o ntšhe tšhelete ye e lekanago le palo ya dinomoro tše di lego mo letaeseng. Moraloki yo a fihlago go RO ke yena mofenyi.

R100	R10	R1	10c	1c



Go hlakantšha le go ntšha go fihla go R1 000.

Hlakantšha palo ye e lego mo letaeseng ka makga ka moka, gomme o tšee palo ya di RIO tša pampiri. Wa mathomo wa go fihlelela R1 000 ke yena mofenyi. Goba thoma ka R1 000, gomme lekgeng le lengwe le lengwe ntšhe. Moraloki wa mathomo go fihlelela RO o ba mofenyi.



Go hlakantšha go fihla go R1.

Raloka go swana le mo papading ya mathomo, ka ntle le gore bjale ge o kgokološa letaese gomme wa hwetša palo tšea palo ya letaese ka di 1c tša dikhoine, ge o na le disente tše IO tša dikhoine di tšhentšhe o tšee IOc ya khoine. Wa mathomo yo a ka tšhentšhago di IOc tše IO tša dikhoine a hwetša Khoine ya R1 ke mofenyi.



Ntšha disente.

Thoma ka R1, gomme o ntšhe papading ye nngwe le ye nngwe. Wa mathomo wa go hwetša Oc ke mofenyi.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




A re ye mabenkeleng!



Go rekišwa dikuane ka thekotlase!

Lebenkele le rekiša dikuane ka ditheko tše 5 tša go fapana.



							Dipalomoka	
Kuane a	 R20	R20	R20	R20	R20	R20	R20	R120
Kuane b	 R25	R25	R25	R25	R25	R25	R25	
Kuane c	 R50	R50	R50	R50	R50	R50	R50	
Kuane d	 R75	R75	R75	R75	R75	R75	R75	
Kuane e	 R100	R100	R100	R100	R100	R100	R100	

- Hwetša poreisi ya dikuane mothalong wo mongwe le wo mongwe.
- Motswaledi o reka e 1 mohuteng wo mongwe le wo mongwe wa dikuane. O di lefela bokae ge di kopane? _____
- Boati o šomiša R450 ka moka. O reka kuane e tee ka R100.
O reka dikuane dife tše dingwe? Bontšha dikarabo tše pedi tše di kgonagalago.

Lekola!
Bapetša!
Lokiša!

Karabo 1	Karabo 2



Kua lepakeng.

Tumišo o šomiša motswako wo go paka khekhe ya sepontšhe.



Motswako wa khekhe ya sepontšhe

Motswako wa khekhe: 40 g ya folouru ya go ikokomogela; 3 mae; 50 g aeing šuka

Tša go tsenywa gare

a. Hwetša gore Tumišo o swanetše go ba le dilo tše kaakang gore a pake dikhekhe tše b.

Khekhe	Folouru	Mae	Swikiri	Khirimi
1	40 g	3	50 g	140 ml
2				
3				
4				
5				
6				

b. Swaya karabo ya maleba ka (✓).

Litara e 1 ya khirimi e ka lekana dikhekhe tše ka bago tše: dikhekhe tše 10; dikhekhe tše 7; dikhekhe tše 8.



Dipalo tša ka pela.

Lekola!
Bapetša!
Lokiša!

$10 \times 7 =$	$10 \times 70 =$	$5 \times 7 =$	$5 \times 70 =$	$70 \times 2 =$
$12 \times 4 =$	$12 \times 8 =$	$6 \times 16 =$	$5 \times 9 =$	$50 \times 9 =$
$15 \times 3 =$	$15 \times 6 =$	$10 \times 4 =$	$8 \times 4 =$	$18 \times 4 =$



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tše dingwe gape ka ga difiwa



Seteišene sa maphodisa.

Maphodisa a mahlano a dira mešomo ya go fapana. Bjale ba kae maphodiša?

	Ba teskeng	Ba a patrola	Ba ka kgorong ya tsheko
Serufe			x
Maria	x		
Sam	x		
Amos		x	
Dudu			x

Ngwala maina a bao ba: Lego teskeng. _____

Patrolang. _____

Lego ka kgorong ya tsheko. _____



Yo a lego makhutšo.

Dikolo tše hlano di phadišana go bona gore ke sefe seo se ka bjalago mehlare ye mentšintši ka letšatši la go bjala mehlare.



= 10 mehlare

Makgoka	
Thune	
Lehlabile	
Sehlomola	
Mankweng	

Dikolo di bjetše mehlare ye mekae ge di hlakane?

Mankweng	Lehlabile	Makgoka	Sehlomola	Thune

Dikolo di bjetše mehlare ye mekae ge di hlakane? _____



Tlhaka ya mohuta mang?

Ba Mphato wa 3 ba dira dinyakišišo kua motseng wa bobona.

Ba nyaka go bona gore go na le mehuta ye mekae ya ditlhaka mo dintlong tša go fapana.

Ba laetša dipelo tša bona mo polokong ya dikrafo.

Ba thala leswao (✓) ntlong ye nngwe le ye nngwe yeo ba e bonago.



Dithaele	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Tlhaka ya bjang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dikota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Masenke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

O bone mehuta ye mekae ya ditlhaka?

Dithaele _____ Tlhaka ya bjang _____ Dikota _____ Masenke _____

Ke mohuta ofe wa tlhaka wo o rategago kudu? _____

Ba bala ditlhaka tše kae ge di hlakana? _____



Bogolo bja dikuane.

Bašemane sekolong sa Thune ba rwala dikuane tša sekolo.

Dikuane di tla ka bogolo bja 2, 3 le 4.

2	2	3	2	3	4	4	3	2	3	2	3
4	2	2	3	3	3	2	2	2	3	4	4
2	3	2	3	4	2	4	4	3	4	2	2
2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3	4
4	2	2	2	3	4	2	4	4	3	2	



Bala gore ke barutwana ba bakae bao ba rwalago kuane ya bogolo bjo bongwe le bjo bongwe.

2 _____ 3 _____ 4 _____

Ke kuane efe ye e rategago kudu? _____

Lekola!
Bapetša! Lokaša!


Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


Go šoma ka dikilometara


Kotara ya 4



Mothalo wo o khalarilwego ke wo mokae ka botelele?









Thoma ka go akanya ka morago o mete methalo. Feleletša lenaneo.

Mothalo	Go akanya	Go kala	Phapano magareng ga go akanya le go kala



Šomiša rula go thala methalo ye e latelago.

a. 10 cm

b. 7 cm

c. 15 cm



Bolela ge eba o tla lekanya tše di latelago ka dimetara goba ka di sentimetara.

- Botelele bja puku _____
- Botelele bja lebati _____
- Botelele bja phensele _____
- Botelele bja gago _____
- Botelele bja monwana wa gago _____

Gopola mantšu a makopana (dikhutsofatšo) ao re a šomišago go ngwala sentimetara (cm), le metara (m).



Mo ngwageng o šomišitše diphensele tša gago tša go khalara. Botelele bja diphensele tša gago e be e le disentimetara tše 15 pele o di šomiša.

Ka morago ga ge o e šomišitše, phensele ya gago ye khubedu, botelele bja yona ke disentimetara tše 7, ye talalerata tše 5, ye talamorogo tše 6, ye serolane tše 11, ye phepholo tše 12, ya mmala wa namune tše 9, ye tsotho tše 14, ye ntsho tše 8, ye pinki tše 13, gomme ye tšhweu, tše 15.



- Ke phensele efe ye o e šomišitšego go feta? _____
- Ke phensele efe ye o e šomišitšego gannyane? _____
- Ngwala botelele bja diphensele tša gago go tloga go ye kopana go feta, go ya go ye telele go feta? _____



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dinomoro 700 go fihla go 800

Kotara ya 4



Bala o be o ngwale.

- a. Šomiša papetla ye e latelago go go thuša go bala go tloga go 700 go fihla go 800. Balela dinomoro godimo ge o dutše o bala

700



701			704					710
						718		
	722							
				736				
741							749	
						758		
		773						
						788		790
	792		795					800

- b. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego mo go kriti ya mo godimo.
c. Ngwala dinomoro tše 10 tšeo di tlogo ka morago ga 750.

750; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

- d. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago mo patroneng ya di-2.

762; 764; 766; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

- e. Ngwala dinomoro ka moka mo patroneng ya di-2 go tloga go 751 go fihla go 773.


751; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 773

- f. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago mo patroneng ya di-5.

751; 756; 761; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



O bala dipoloko tše kae?



O badile dipoloko bjang?



Feleletša methalopalo.

750			753				757		759	
							789	786	788	
					753	756	759			



Feleletša lenaneo.

Ngwala go tloga go ye nnyane go feta go fihla go ye kgolo go feta

Ngwala go tloga go ye kgolo go feta go fihla go ye nnyane go feta

776, 772, 779, 770, 778		
736, 703, 730, 713, 703		



Ngwala nomoro ye e latelago ka mantšu.

788	
-----	--

Teacher:

Sign:


Date:

99

Letšatšikgwedi:



Dinomoro tše di oketšegilego: 700 go fihla go 800

Kotara ya 4



Morutiši o kgopela Peter gore a laetše 759 ka dikarata le dipoloko tša gagwe.




Se ke se Ben a se laeditšego. O šaeditše eng?






Peter o be a na le dikarata tša kemapalo ye e latelago, le dipoloko tša matheo tša 10.



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.





Feleletša mothalo palo.

789	790	791								799
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ngwala dinomoro ka moka tše di lego tše nnyane go 795. _____

Ngwala dinomoro ka moka tše di fetago 795. _____



Ngwala $< \text{goba} > \text{goba} =$

a. $799 \underline{\hspace{1cm}} 766$ b. $745 \underline{\hspace{1cm}} 750$

c. $700 + 90 + 7 \underline{\hspace{1cm}} 767$



Aroganya nomoro ya gago.

a. Aga nomoro ye nngwe le ye nngwe ka dikarata tša gago.

b. Ngwala boleng bja mono wo mongwe le wo mongwe. Bjale, dira tše: Aroganya nomoro ya gago.

790	
689	
699	
755	
690	

Mohlala: 799

7	0	0
9	0	
	9	
7	9	9

799 $700 + 90 + 9$



Ngwala mainapalo.

668	
757	
799	
742	
691	



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

100

Letšatsikgwedi:

Dinomoro: 800 go fihla go 900

Kotara ya 4



Bala, gape o ngwale.

a. Balela pele go tloga go 800 go fihla go 900.

Balela dinomoro ge o dutše o tšwela pele.

800



801			804					810
						818		
	822							
				836				
841							849	
						858		
		873						
						888		890
	892			895				900

b. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego mo go kriti ya mo godimo.

c. Ngwala dinomoro tše 10 tšeo di tlogo ka morago ga 800.

800; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago ka patrone ya di-2.

852; 854; 856; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Ngwala dinomoro ka moka ka patrone ya di-2 go tloga go 807 go fihla go 829.


807; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____ 829

f. Ngwala dinomoro tše 8 tše di latelago ka patrone ya di-5.

834; 839; 844; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



O bala dipoloko tše kae?



O badile dipoloko bjang?



Feleletša methalopalo.

830			833				837	838		
							876	881	886	
					843	846	849			



Feleletša lenaneo.

Ngwala go tloga go ye nnyane go feta go fihla go ye kgolo go feta

Ngwala go tloga go ye kgolo go feta go fihla go ye nnyane go feta

856, 853, 855, 851, 857		
898, 801, 810, 819, 891		



Ngwala nomoro ye e latelago ka mantšu.

845	
-----	--


Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Dinomoro tšhe di oketšegilego: 800 go fihla go 900



Kotara ya 4



Peter o be a na le dikarata tša kemapalo ye e latelago, le dipoloko tša motheo tša 10.

Morutiši o kgopela Peter gore a laetše 854 ka dikarata le dipoloko tša gagwe.

Se ke se Ben a se laeditšego. O šaeditše eng?



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

	$800 + 80 + 5 = 885$
--	----------------------

	<input type="text"/>
--	----------------------

	<input type="text"/>
--	----------------------



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.


800	50	2
$800 + 50 + 2$		
=		

800	90	7
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		

800	3
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	



Feletša mothaloalo.



Ngwala dinomoro ka moka tše di lego tše nnyane go 894. _____

Ngwala dinomoro ka moka tše di fetago 894. _____



Ngwala < goba > goba =

- a. 899 _____ 898
- b. 802 _____ 820
- c. $900 + 70 + 5$ _____ 785



Aroganya nomoro ya gago.

- a. Aga nomoro ye nngwe le ye nngwe ka dikarata tša gago.
- b. Ngwala boleng bja mono wo mongwe le wo mongwe. Bjale, dira tše: Aroganya nomoro ya gago.

890	
889	
802	
855	
840	

Mohlala: 876

8	0	0
7	0	
	6	
8	7	6

876 = 800 + 70 + 6



Ngwala mainapalo.

889	
825	
803	
830	
899	



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Letšatšikgwedi:

Letšatšikgwedi:

Kotara ya 4



Lebelela diswantšho tše di latelago gomme o ngwale dikarabo.



- Bupi bja go hlatswa bja 1 kg bo bofelo goba bo boima go feta bja 2 kg?

- Ye bofelo ke efe: siriele ya difihlolo ya 500 g goba dibiskiti tša 200 g?

- Ye boima ke efe: Khirimi ya go tlola ya 100 g goba phakete ya setampa ya 1 kg?



Re kala bokae ka moka ge re hlakane?

Nna ke kala 25 kg, mogwera wa ka 29 kg gomme morwarre 45 kg.




Ditšweletšwa di imela bokae ge di hlakane?

Setšweletšwa sa mathomo se imela 1 kg 500 g, Setšweletšwa sa bobedi se imele 3 kg 500 g, Setšweletšwa sa boraro se imela 2 kg 500 g.



Lebelela diswantšho gomme o arabe dipotšišo.



Na nka ngwala bjang 3,5 kg e le di-kg le di-g?



Feleletša lenaneo.

Morutiši wa gago o tla go fa dilo tše 5 gore o di lebelele. Lekanyetša boima bja tšona gomme o di kale.

Selo	Tekanyetšo: (estimation)	Tekanyo: (measurement)	Phapano magareng ga tekanyetšo le tekanyo.



Na ditšweletšwa di imela bokae ge di hlakane?

Setšweletšwa sa mathomo se imela 2 kg 500 g. Setšweletšwa sa bobedi se imela 1 kg 500 g, Setšweletšwa sa mafelelo se imela 3 kg 500 g.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

A re kaleng go ya pele

Kotara ya 4

Bontši ke tekanyo ya gore boselo ke bjo bokaakang ka gare ga selo.

Boselo ge bo le bjo bontši; go ba bothata kudu go bo šuthiša.

Boima ke kelo ya maatla ao a gogelago dilo go ya bohlakanelong.

Maatla a go gogela bohlakanelong ke a manyane kua ngweding.


Re kala bontši/bogolo bja boima ka dikilogramo le digramo.

Dikala tša go fapana


Re šomiša dikala tša go fapana go kala bontši le boima.

Re kala bontši ka sekala, gomme, boima ka sekala sa seporing.

Litara ya meetse e na le bogolo bja boima bja 1 kg.




Hlapi e na le boima bja 3 kg.




Hwetša boima.


Ngwala boima bjo bo laetšwago ka dikilogramo mo go se sengwe le se sengwe sa dikala tša seporing.














Re šomiša digramo go kala bontši bja boima bja dilo tše nnyane goba tše bofelo, le go kala dipalophatlo tša dikilogramo.


$$1\ 000\ \text{g} = 1\ \text{kg}$$

Mo sekaleng se sa seporing, mothalo wo mongwe le wo mongwe o emela boima bja 10 kg. Ditamati di imela digramo tše 320.




Di imela digramo tše kae?


Thala moo lerumo mo sekaleng le swanetšego go ya gona ka dinako tšohle.



7 kg



4 kg



6 kg



Thala moo lerumo, mo sekaleng le swanetšego go ya gona ka dinako tšohle.

Hlakantšha o oketše o dire 1 kg (1 000g).

a. $125\ \text{g} + 250\ \text{g} + 125\ \text{g} + \underline{\hspace{2cm}}\ \text{g} = 1\ 000\ \text{g}\ (1\ \text{kg})$

b. $50\ \text{g} + 30\ \text{g} + 240\ \text{g} + 60\ \text{g} + 100\ \text{g} + \underline{\hspace{2cm}} = 1\ \text{kg}$

c. $57\ \text{g} + 46\ \text{g} + 243\ \text{g} + 334\ \text{g} = \underline{\hspace{2cm}} = 1\ 000\ \text{g}\ (1\ \text{kg})$

d. $50\ \text{g} + 90\ \text{g} + 160\ \text{g} + \underline{\hspace{2cm}} = 1\ 000\ \text{g}\ (1\ \text{kg})$



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Dinomoro 900 go fihla go 1 000

Kotara ya 4



Bala gomme o ngwale.

a. Šomiša papetla ye e latelago go go thuša go bala go tloga go 900 go fihla go 1 000. Balela dinomoro godimo ge o dutše o bala.

900



901		903						910
							919	
		943				948		
981								
991							999	

b. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego mo go kriti ya mo godimo.

c. Ngwala dinomoro tše 10 tšeo di tlogo ka morago ga 900.

900; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Ngwala dinomoro tše di latelago tše 8 ka patrone ya di-2.

946; 948; 950; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Ngwala dinomoro ka moka go thoma go 945 go fihla go 967, ka patrone ya di-2.


945; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 967

f. Ngwala dinomoro tše di latelago tše 8 ka patrone ya di-5.

936; 941; 946; _____; _____; _____; _____; _____; _____



O bala dipoloko tše kae?



O badile bjang dipoloko?



Feleletša methalopalo.

950			953				957	958		
							956	961	966	
					903	906	909			



Feleletša lenaneo.

Ngwala go tloga go ye nnyane go feta go fihla go ye kgolo go feta

Ngwala go tloga go ye kgolo go feta go fihla go ye nnyane go feta

936, 933, 935, 931, 937	
978, 907, 970, 917, 971	



Ngwala nomoro ye e latelago ka mantšu.

695	
-----	--


Teacher:

Sign:

Date:



Dinomoro tše di oketšegilego: 900 go fihla go 1 000

Kotara ya 4



Morutiši o kgotela Rati gore a laetše 932 ka dikarata le dipoloko tša gagwe.

Se ke se Phuki a se laeditšego. O šaeditše eng?



Rati o be a na le dikarata tša kemapalo ye e latelago, le dipoloko tša motheo tše 10.



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

$900 + 80 + 4 = 984$

$900 + 20 + 3 = \square$

$900 + 30 + 2 = \square$



Ngwala lefokopalo, ka morago o ngwale karabo.

900 90 9

$900 + 90 + 9 =$

\square

900 20

$900 + 20 + \square =$

\square

900 8

$900 + \square + 8 =$

\square



Feleletša mothalo palo.

989	990	991								999
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ngwala dinomoro ka moka tše di lego tše nnyane go 995. _____

Ngwala dinomoro ka moka tše di fetago 95. _____



Ngwala $< \text{goba} > \text{goba} =$

a. 999 _____ 998 b. 957 _____ 975

c. $900 + 60 + 1$ _____ 961



Aroganya nomoro ya gago.

a. Aga nomoro ye nngwe le ye nngwe ka dikarata tša gago.

b. Ngwala boleng bja mono wo mongwe le wo mongwe. Bjale, dira tše: Aroganya nomoro ya gago.

922	
959	
980	
907	
931	

Mohlala: 984

9	0	0
8	0	
	4	
9	8	4

984 $900 + 80 + 4$



Ngwala mainapalo.

976	
905	
950	
821	
909	




Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Go hlakantšha le go ntšha,
go fihla go 999


Kotara ya 4



Ngwala lefokopalo la ye nngwe le ye nngwe.



Hlaloša gore o badile bjang dipoloko.



Hlaloša gore o badile bjang dipoloko.



Šomiša mohlala gore o go hlahle.

50	50	50 gabedi ke 100	300	300	
200	200		3	3	



Šomiša tše di nyakilego di pedifaditšwe go rarolla tše di latelago. Šomiša mohlala gore o go hlahle.

a. $43 + 44 =$	pedifatšha $43 + 1$	$43 + 43 + 1 = 87$
b. $81 + 41 =$		
c. $40 + 41 =$		
d. $66 + 67 =$		



Šomiša dipedifatšwa goba
tše di nyakilego di pedifaditšwe go rarolla
tše di latelago. Šomiša mohlala gore o go hlahle.

a. Pedifatša 340
 $= 340 + 340$
 $= \text{Pedifatša } 340$
 $= 300 + 300 + 40 + 40$
 $= 600 + 80$
 $= 680$

b. $340 + 341$
 $= \text{Pedifatša } 340 + 1$
 $= 300 + 300 + 40 + 40 + 1$
 $= 600 + 80 + 1$
 $= 681$

c. $470 + 470$

d. $461 + 462$



Rarolla tše di latelago.



Ba Mphato wa 2 ba kgobokeditše dimabolo tše 360.

Ba Mphato wa 3 ba kgobokeditše dimabolo tše di fetwago ke tša ba Mphato wa 2 ka 216.

Ba Mphato wa 3 ba na le dimabolo tše kae?



Ka ga ntlo



Letšatši la go paka.

Mmane Dineo o paka borotho ka ontong ya gagwe.

Bontšha nako mo dišupanakong tše.

Seripagare le kotara.

O lokela borotho ka kotara go tšwa iring ya bone.

O ntšha borotho metsotso ye mehlano ka morago ga iri ya bohlanu.



Borotho bo tšere nako ye kae go butšwa? _____

Mmago Ann o šomiša maekero-obene. O butšwiša ka pela.

Nako ke 16:30. Lebelela nako ya go apea yeo e beilwego, mo go maekero-obene.

Borotho bo tlile go loka neng? _____

Maekero-obene o ka pela gakaakang go feta onto ye nngwe?

Metsotso ye _____.



Mešomo ya mesong.



Mesong ya Mokibelo, Tumišo le Phuki ba thuša mmagobona ka mošomo wa ka ntlong. Mošongwana wo mongwe le wo mongwe o tšea nako ye kaakang?



	Thoma	Fetša	Nako ye kaakang?
Go apea difihlolo	6:15	6:40	
Go hlatswa dibjana	7:20	8:05	
Go hlwekiša khitšhi	8:20	9:15	
Go hlwekiša phapošibohlapelo	10:00	10:25	
Go hlwekiša phapošiborobalelo	11:30	12:15	



Go nošetša serapana.

Lethopo le ka šomiša dilitara tše 30 tša meetse ka motsotso o !!

Lethopo le ka šomiša dilitara tše kae tša meetse ka:

Metsotso ye 2: dilitara tše _____.

Metsotso ye $2\frac{1}{2}$: Dilitara tše _____.

Metsotso ye 5: Dilitara tše _____.







Metsotso ye 10: Dilitara tše _____.



Go apea kheri.

TatagoTumišo o dira kheri o bile o a e rekiša. Ka beke o šomiša dimililitara tše 750 tša oli.

O ngwala gore o šomiša oli ye kaakang letšatši le lengwe le le lengwe.

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo	Lamorena
 98 ml	 122 ml	 108 ml	 117 ml	 109 ml	 135 ml	 ?

a. O šomiša dimililitara (ml) tše kae tša oli go tloga Mošupologo go fihla Mokibelo?
_____ dimililitara.

b. O šomiša dimililitara (ml) tše kae tša oli ka Lamorena?
_____ dimililitara (ml)

c. Lebotlelo le tee la oli la dimililitara tše 750 le bitša R18,50. Mabotlelo a 4 a tla ja bokae?

Lekola!
Bapetša!
Lokiša!



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Go šoma ka tšhelete

Kotara ya 4



Bala dikhoine le tšhelete ya pampiri.

$10 \times \text{R}1 = \text{R}10$	$20 \times \text{R}1 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$50 \times \text{R}1 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$
$10 \times \text{R}2 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$20 \times \text{R}2 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$50 \times \text{R}2 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$
$10 \times \text{R}5 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$20 \times \text{R}5 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$50 \times \text{R}5 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$
$10 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$20 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$50 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$
$10 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$20 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$50 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$
$100 \times \text{R}1 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$100 \times \text{R}5 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$100 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$
$100 \times \text{R}2 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	$100 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{1cm}}$	



Leeto la setimela.

Hunadi le bana ba gagwe ba 3 ba sepela ka setimela.
 Bana le batho ba bagolo ba lefa go lekana.
 Hunadi o lefa ka tšhelete ye ya pampiri.



O hwetša tšhentšhi ya R300.

Na o reka thekethe e 1 ka bokae? Swaya (✓) mo go karabo ya maleba.

- a. R90 _____ b. R32 _____ c. R80 _____ d. R4,50 _____

Lekola!
Bapetša!
Lokiša!



Lebenkele la sephasa la Oketšo.

Oketšo o dira lenaneo la tšhelete ye a e hwetšago. O thoma ka go lekanyetša ka morago a bala letseno la letšatši. Letseno ke tšhelete yeo re e hwetšago. Thuša Oketšo go feleletša go bala. Ngwala karabo lenaneong le.

		Lekanyetša	Palomoka
Mošupologo	$R50 + R75 + R200 + R350 + R25$		
Labobedi	$R25 + R175 + R50 + R320 + R90$		
Laboraro	$R50 + R75 + R200 + R350 + R25$		
Labone	$R120 + R55 + R180 + R245 + R25$		
Labohlano	$R60 + R150 + R140 + R200 + R125$		
Mokibelo	$R50 + R75 + R200 + R350 + R25$		
Lamorena			



Laetša gore tšhentšhi ke bokae.


Go hwetša tšhentšhi ya gago, o ka hlakantšha theko ya dilo gomme wa ntšha palomoka ya theko mo go tšhelete ya pampiri.

Mohlala:

Phuki o reka dijo ka R87,50.

O lefa ka R200 ya pampiri.

Tšhentšhi ya gagwe ke bokae?



Šomiša methalopalo go go thuša gore o hwetše tšhentšhi.

Theko: R229,40

Lefa ka:



Theko: R305,60

Lefa ka:



Go hlakantšha le go ntšha, go fihla go 999

Kotara ya 4



A re direng palontšhu.

Thati o kgoboketša dimamaretšwa tše 234.
Tumišo o mo file dimamaretšwa tše dingwe tše 501.
Bjale o na le dimamaretšwa tše kae?

Potšišo ke eng?

O na le dimamaretšwa tše kae bjale?


Lentšu la motheo ke lefe? gape

Dinomoro ke dife? 234 le 501

A re laetšeng se ka motheo wa rena wa dipoloko tše lesome.



Se ke se Lisa a se dirilego
go dira palontšhu ya Thati.



Se ke se Aakar a se dirilego.
O thadile seswantšho.



Lisa o beile bjang motheo wa gagwe wa dipoloko tše lesome go swana le sethalwa sa Aakar.

Šomiša nomoro ye e lego mo palontšung go e dira mo tlase ka go šomiša mekgwa ye mebedi yeo o ithutilego yona go fihla ga bjale.

Mokgwa wa 1

Mokgwa wa 2



Mešongwana ya mesong.



Boati o kgobokeditše dilwanalwana tša projeke ya sekolo ya dilo tša go šomišwa gape. O kgobokeditše mabotlelo a plastiki a 624 le ditshitswana tše nnyane tše 268. Na o kgobokeditše dilwanalwana tše kae?

Potšišo e reng? _____

Dinomoro ke dife?	Lentšu la motheo ke lefe? Swaya karabo ya maleba. Lentšu la motheo le re botšša gore re: Hlakantšhe <input type="text"/> Ntšhe <input type="text"/>
Thala seswantšho.	Somiša mokgwa wa gago go rarolla palo.

Lebenkele le na le diphuthana tše 900 tša swikiri. Ka morago ga go rekiša tše dingwe tša diphuthana, o šaletšwe ke diphuthana tše kae tša swikiri. Ba rekišitše tše kae?


Karabo e reng? _____

Dinomoro ke dife?	Lentšu la motheo ke lefe? Swaya karabo ya maleba. Lentšu la motheo le re botšša gore re: Hlakantšhe <input type="text"/> Ntšhe <input type="text"/>
Thala seswantšho.	Somiša mokgwa wa gago go rarolla palo.



Go hlakantšha le go ntšha, go fihla go 999 gape

Lebelela dithalwa gomme o di hlaloše.



Feleletša tše di latelago:

a. $223 + 223 =$ _____.	e. $117 + 117 =$ _____.
b. $160 + 160 =$ _____.	f. $450 + 450 =$ _____.
c. $115 + 115 =$ _____.	g. $112 +$ _____ $= 224$.
d. $315 + 315 =$ _____.	h. $116 +$ _____ $= 232$.




Ngwala dinomoro.

a. 523 oketša ka 12 ke _____.	e. 537 ntšha 29 ke 29 _____.
b. 540 oketša ka 15 ke _____.	f. Seripagare sa 300 ke _____.
c. 576 oketša ka 20 ke _____.	g. 420 gabedi ke _____.
d. 590 oketša ka 60 ke _____.	h. Seripagare sa 600 ke _____.



Hlakantšha
ka 125.



1000 e dirwa ke eng?

a.	$200 + 150 + 50 + \square = 1000$	e.	$25 + \square + 900 = 1000$
b.	$1000 = 560 + \square + 400$	f.	$\square + 700 + 50 = 1000$
c.	$670 + \square = 1000$	g.	$1000 = 420 + \square + 500$
d.	$910 + 40 + \square = 1000$	h.	$\square + 30 + 900 = 1000$

Hwetša maloko a + le a -.

Mohlala: $125 + 600 = 725$ $725 - 125 = 600$ $725 - 600 = 125$

$123 + 77 = \square$	$\square - 77 = 123$	$\square - 123 = 77$
$650 + \square = 800$	$800 - 650 = \square$	$\square + 650 = 800$
$1000 - 250 = \square$	$1000 - \square = 250$	$250 + \square = 1000$
$56 + \square = 300$	$300 - \square = 56$	$\square + 56 = \square$
$820 + \square = 1000$	$1000 - \square = 820$	$1000 - 820 = \square$



Lekola!
Bapetša!
Lokiša!

Hlakantšha gomme o ntšhe masome le makgolo.

a. Masome le makgolo

$78 + 10 =$	$149 + 10 =$	$456 + 100 =$	$987 + 10 =$
$636 + 100 =$	$801 + 100 =$	$727 + 100 =$	$612 + 10 =$
$456 - 10 =$	$749 - 100 =$	$829 - 100 =$	$987 - 10 =$
$875 + 10 =$	$709 - 100 =$	$815 + 10 =$	$903 - 100 =$



b. Palotlalo ya masome (Dikatišo tša lesome)

$150 - 30 =$	$190 - 60 =$	$175 - 50 =$	$990 - 80 =$
$210 + 90 =$	$335 + 60 =$	$660 + 50 =$	$812 + 60 =$
$256 - 50 =$	$320 - 30 =$	$785 - 60 =$	$999 - 90 =$
$567 + 37 =$	$671 + 90 =$	$832 + 80 =$	$928 + 80 =$

Rarolla tše di latelago

$925 + 53 = \square$ $571 + 202 = \square$ $786 + 75 = \square$ $903 + 95 = \square$



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Diphasele tša tekanyo

Kotara ya 4



Hwetša area.

Go nyakega dikwere tše kae go khupetša sekgoba se sengwe le se sengwe? ■
 Šomiša mokgwa wa gago go hwetša karabo. O ka thala dikwere mo diswantšhong gore di go thuše go hwetša karabo.

<p>a.</p> <p>_____</p>	<p>b.</p> <p>_____</p>
<p>c.</p> <p>_____</p>	<p>d.</p> <p>_____</p>



Rarolla thai.



O nyaka go ela dilitara tše 4 tša meetse.

O swere fela ditšhelo tše pedi: se tee se swara dilitara tše 3 gomme tše dingwe di swara dilitara tše 5. O e rarolla bjang?


Mohlala: bonnyane go na le mekgwa ye mebedi




O bona eng?

Dipoloko tše tharo di kgomagantšwe go swana le mo go seswantšho se.

Ge o topa dipoloko tše di kgomagantšwego o bala dikwere tše kae ka sakantle? _____



Bala dikube.



Ke dikube tše kae tše di dirago sebopego se?



Tlhohlo: thai ya nako.

Tlhahlo

O na le dielanako tša santa tše pedi.

Kelo e tee ke metsotso ye 7 gomme kelo ye nngwe ke metsotso ye 11.

O ka diriša bjang dielanako go hwetša gore metsotso ye 15 e fetile ka nako mang?

Lekola!
Bapetša!
Lokiša!



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Dipatrone tša dinomoro: masome go fihla go 900

A re baleng ka di-10 go tloga go 800 go fihla go 900.

Kotara ya 4

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900



Dinomoro tše di diretšwego sediko di re laetša patrone efe?

Tša sediko se sehubedu : Go bala ka di- _____.	Ngwala patrone: _____
Tša sediko se setalamorogo : Go bala ka di- _____.	Ngwala patrone: _____



Bala.

a. $874 + 10 + 10 + 10 =$ _____	b. $858 - 10 - 10 - 10 - 10 =$ _____
c. $845 + 10 + 10 =$ _____	d. $858 - 10 - 10 - 10 =$ _____
e. $836 + 10 =$ _____	f. $866 - 10 - 10 =$ _____
g. $892 + 10 + 10 + 10 =$ _____	h. $87 - 10 - 10 - 10 =$ _____
i. $880 + 10 + 10 =$ _____	j. $855 - 10 =$ _____



Ke dikotana tše kae?

Go na le dikotana tše 10 mo go ngata.



1		=	_____	dikotana	10		=	_____	dikotana
2		=	_____	dikotana	20		=	_____	dikotana
3		=	_____	dikotana	30		=	_____	dikotana
4		=	_____	dikotana	40		=	_____	dikotana
5		=	_____	dikotana	50		=	_____	dikotana
6		=	_____	dikotana	60		=	_____	dikotana
7		=	_____	dikotana	70		=	_____	dikotana
8		=	_____	dikotana	80		=	_____	dikotana
9		=	_____	dikotana	90		=	_____	dikotana
10		=	_____	dikotana	100		=	_____	dikotana



Methalo ya dikotana.



Go na le dingata tše lesome tša dikotana mo mothalong = 100 dikotana

Mothalo o 1 wa dingata tše 10 ÷ 100 dikotana $10 \times 10 = 100$

Methalo ye 2 ya dingata tše 10 = _____ dikotana $20 \times 10 =$ _____

Methalo ye 4 ya dingata tše 10 = _____ dikotana $40 \times 10 =$ _____

Methalo ye 10 ya dingata tše 10 = _____ dikotana $100 \times 10 =$ _____



Ke dingata tše kae?

Dikotana tše 700 di dira dingata tše _____.

Dikotana tše 900 di dira dingata tše _____.

Dikotana tše 1 000 di dira dingata tše _____.



Teacher:

Sign:

Date:

Ruma ka go iša go lesome (10) la kgauswi

Kotara ya 4


Re dirile go enetša lephphetšhomong la go feta. Lebelela mothalo palo gomme o hlalošetše mogwera wa gago gore o tla enetša bjang go ya go lesome la kgauswi.



Gopola: o swanetše go lebelela metšo ge o enetša go ya go 10 la kgauswi.




Enetša go ya go lesome (10) la kgauswi.




114 ge e enetša ke? _____

117 ge e enetša ke? _____



159 ge e enetša ke? _____


151 ge e enetša ke? _____




Ithalele mothalo palo wa gago.

Feleletša mothalo palo.

195



945






Feleletša ka go fihla go lesome (10) la kgauswi.

Pele o feleletša:

- ngwala gore mo gare ga di-10 tše pedi, ke nomoro efe ye e swanetšego go feleletšwa.
- laetša ka mosebe/lerumo mo go mothalopalo gore nomoro ye e tlo feleletšwago e ka ba kae.

a. 128 ge e feleletšwa ka go fihla go lesome (10) la kgauswi, ke 130. 

b. 877

c. 901

d. 566

e. 999



Feleletša nomoro ye e latelago ka go fihla go lesome (10) la kgauswi.

- a. 161 b. 583 c. 415 d. 848 e. 612
- f. 230 g. 327 h. 989 i. 534 j. 748



Na ke swanetše go ba le di-10 tša pampiri, tše kae?

Boati le bagwera ba gagwe ba 8 ba ya moletlong wa sekolo wa letšatši la sekolo la go ithabiša. Letšatši leo la go ithabiša le bitša R4 motho o tee. Boati o bolokile tšhelete, gomme o ithaopa go lefela bagwera ba gagwe. O ile go ATM go yo ntšha tšhelete. ATM e fa tšhelete ya pampiri fela. O swanetše go ba le di-10 tše kae tša pampiri?

Teacher:

Sign:

Date:

Letšatšikgwe:



113

Go atiša le go arola: di-5 go fihla go 100

Kotara ya 4



Feleletša seswantšho sa go bontšha tatelano ya ditiro.



Feleletša lenaneo la mo tlase:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5										



Balela:

12×5

$= (10 + 2) \times 5$

$= 50 + 10$

$= 60$

11×5

13×5

$= (10 + 3) \times 5$


$= 50 + 15$

$= 50 + 10 + 5$

$= 65$

13×5





$$45 \div 5$$

$$= (40 + 5) \div 5$$

$$= (45 \div 5) + (5 \div 5)$$

$$= 8 + 1$$

$$= 9$$

$$75 \div 5$$

$$48 \div 5$$

$$= (40 + 8) \div 5$$

$$= (40 \div 5) + (8 \div 5)$$

$$= 8 + 1 \text{ maš } 3$$

$$= 9 \text{ maš } 3$$

$$13 \div 5$$



Rarolla dipalo tše di latelago:



Serapana sa merogo se na le methalo ye 14 ya dibjalo.

Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le palo ya go lekana ya dibjalo.


Gae go na le dibjalo tše 70, go na le dibjalo tše kae mothalong wo mongwe le wo mongwe?



Motswaledi o rekiša mekotlana ye e nago le dinamune tše hlano ka go mokotlana wo mongwe le wo mongwe.

O na le dinamune tše 85.

A ka tlatša mekotlana ye mekae?



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Letšatšikgwedi:

114

Dipatrone tša dinomoro: hlano go fihla go 1 000

Kotara ya 4

A re bale ka di-5 go thoma go 805 go fihla go 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900



Dinomoro tše di diretšwego sediko di laetša patrone efe?

Tše di diretšwego sediko ka botalalerata :	Go bala ka di _____.
Ngwala patrone:	
Tše di diretšwegogo sediko ka phepholo :	Go bala ka di _____.
Ngwala patrone:	



Bala.

a. $875 + 5 + 5 + 5 =$ _____	b. $850 - 5 - 5 - 5 =$ _____	c. $845 + 5 + 5 =$ _____
d. $830 - 5 - 5 - 5 =$ _____	e. $886 + 5 =$ _____	f. $846 - 5 - 5 =$ _____
g. $802 + 5 + 5 + 5 =$ _____	h. $801 - 5 =$ _____	i. $853 - 5 - 5 - 5 =$ _____





Papetla ya dinomoro: 901 go fihla go 1 000.

901		903	904	905	906		908	909	910
911		913	914	915	916		918	919	920
921		923	924	925	926		928	929	930
931		933	934	935	936		938	939	940
941		943	944	945	946		948	949	950
951		953	954	955	956		958	959	960
961		963	964	965	966		968	969	990
971		973	974	975	976		978	979	990
981		983	984	985	986		988	989	990
991		993	994	995	996		998	999	1000



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

Phapano ke eng magare ga dinomoro tše talamorogo le tše phepholo mo mothalong o tee.



Feleletša dipatrone.


Na o lemoga patrone?	E hlaloše.
963, 968, 973, 978, 983, _____	
944, 949, 954, 959, 964, _____	
921, 926, 931, 936, 941, _____	
956, 951, 946, 941, 936, _____	
982, 987, 992, 997, _____	
927, 922, 917, 912, 907, _____	



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____



Gape ka ga go swana



Seipone, seipone.

Bapala le molekane wa gago le šomiša ye nngwe ya disete tša phasele ye ka diripana tše 14, go tšwa go Sesegwa sa 10.

Moraloki yo mongwe le yo mongwe o swere seripagare sa diboepo tša diripana tša diphasela tša go thaela. Go se be le diripana tša go swana.

Thala mothalo go bapela le bogare bja seripana sa pampiri. Se se tla ba mothalo wa sešupo.

Moraloki wa mathomo o bea diripana tša gagwe kgauswi le mothalo.

Moraloki wa bobedi o bea sešupo ka thoko ye nngwe ya mothalo. Se swanetše go kwathath mothalo goba seboepo sa ye nngwe ya tšeo di šetšego di beilwe.

Tšwela pele go filhla ge diripana ka moka di šomištšwe.



--	--	--

Letšatšigwa:



Thala ka thoko ye nngwe ya seboepo.

Bjale laetiša mothalo wa go swana.

Mohlala:



Thala mothalo wa go swana mo go tše di latelago:

Swaya diboepo tše di nago le methalo ya maleba ya go swana.

--	--	--	--

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Dipatrone tša dinomoro:
di-2 go fihla go 900

A re baleng ka di-2 go tloga go 802 go fihla go 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

Dinomoro tše di diretšwego sediko di re laetša patrone efe?

Tše di diretšwego sediko ka botalalerata:	Go bala ka di _____.
Ngwala patrone:	
Tše di diretšwego sediko ka botalamorogo:	Go bala ka di _____.
Ngwala patrone:	



Bala.

a. $872 + 2 + 2 + 2 =$ _____	b. $820 - 2 - 2 - 2 =$ _____	c. $844 + 2 + 2 =$ _____
d. $832 - 2 - 2 - 2 =$ _____	e. $883 + 2 =$ _____	f. $842 - 2 - 2 =$ _____
g. $801 + 2 + 2 + 2 + 2 =$ _____	h. $85 - 2 =$ _____	i. $846 - 2 - 2 - 2 =$ _____

Laetša kgwebi:



Palohlokathekanelo le palotekanelo.

a. Thala (X) kgauswi le dipalohlokathekanelo le (✓) kgauswi le dipalotekanelo.

- 914 923 916 907 929 912 911 915
- 908 917 925 931 930 910 909 922 933

b. Araba o re: palohlokathekanelo goba palotekanelo.

Hlakanya dipalohlokathekanelo tše pedi. O hwetša palo _____.

Hlakanya dipalotekanelo tše pedi. O hwetša palo _____.

O hlakantšha dipalohlokathekanelo tše tharo. O hwetša palo _____.

Go bjala mehlare.

Wo ke mokgwa wa go bjala mehlare ye 48 methalng ya go lekana.



Re ka ngwala: $2 \times 24 = 48$ (methala ye 2 ya mehlare ye 24 = 48) goba $48 \div 2 = 24$ (mehlare ye 48 methalng ye 2 ya go lekana e re mehlare ye 24 methalng o tee).

Bala methalo le mehlare seswantšhong se sengwe le se sengwe mo tlase.


Ngwala lefokopalo la x le la ÷ gore a sepelelane.

a. _____ X _____ = _____	_____ ÷ _____ = _____	
b. _____ X _____ = _____	_____ ÷ _____ = _____	
c. _____ X _____ = _____	_____ ÷ _____ = _____	
d. Hwetša mokgwa wo mongwe wa go bjala mehlare ye 48 mo methalng.	_____ X _____ = _____	_____ ÷ _____ = _____
e. Hwetša mokgwa wo mongwe wa go bjala mehlare ye 48 mo methalng.	_____ X _____ = _____	_____ ÷ _____ = _____

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Go atiša le go arola: di-2 go fihla go 100

Feleletša seswantšho sa go bontšha tatlano ya ditiro.



Feleletša lenaneo la mo tlase:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2										

Balela:

$$12 \times 2 = (10 + 2) \times 2 = 20 + 4 = 24$$

$$18 \times 2 = (10 + 8) \times 2 = 20 + 16 = 20 + 10 + 6 = 36$$

$$46 \div 2 = (40 + 6) \div 2 = (40 \div 2) + (6 \div 2) = 20 + 3 = 23$$

$$47 \div 2 = (40 + 7) \div 2 = (40 \div 2) + (7 \div 2) = 20 + 3 \text{ go šala } 1 = 23 \text{ go šala } 1$$

$$74 \div 2$$

$$75 \div 2$$



Rarolla dipalo tše di latelago:

Serapana sa mero go se na le methalo ye 32 ya dibjalo.

Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le dimela tše 2.

Go na le dimela tše kae ka serapaneng?

Serapana sa mero go se na le methalo ye 48 ya dimela.

Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le dimela tša go lekana.

Cie go na le dimela tše 80 go na le dimela tše kae mothalong wo mongwe le wo mongwe?




Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Lebitšikgwebi:

Go atiša le go arola:
di-3 go fihla go 100

Feletša seswantšho sa go bontšha tatelano ya ditiro.



Feletša lenaneo la mo tlase:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3										

Bala:

$$12 \times 3 = (10 + 2) \times 3 = 30 + 6 = 36$$

$$17 \times 3 = (10 + 7) \times 3 = 30 + 21 = 30 + 20 + 1 = 51$$

$63 \div 3 = (60 + 3) \div 3 = (60 \div 3) + (3 \div 3) = 20 + 1 = 21$	96 ÷ 3
$65 \div 3 = (60 + 5) \div 3 = (60 \div 3) + (5 \div 3) = 20 + 1 \text{ go šala } 2 = 21 \text{ go šala } 2$	98 ÷ 3



Rarolla dipalo tše di latelago:

Monene o na le malekere a 30.


Malekere a a lekana le a Molelo galesome.

Molelo o na le malekere a makae?

Serapana sa merogo se na le methalo ye 29 ya dimela.

Mathalo wo mongwe le wo mongwe o na le dimela tše 3.

Cie go na le dimela tše kae ka serapaneng?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Patrone ya dinomoro:
di-3 go fihla go 1 000

A re baleng ka di-3 go tloga go 803 go fihla go 899.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

Dinomoro tše di diretšwego sediko di re laetša patrone efe?

Tše di diretšwego sediko ka **mimala wa namune**: Go bala ka di _____.

Ngwala patrone: _____

Tše di diretšwego sediko ka **botalamorogo**: Go bala ka di _____.

Ngwala patrone: _____



Bala.

a. $873 + 3 + 3 + 3 =$ _____ b. $824 - 3 - 3 - 3 =$ _____ c. $841 + 3 + 3 =$ _____

d. $837 - 3 - 3 - 3 =$ _____ e. $889 + 3 =$ _____ f. $846 - 3 - 3 =$ _____

g. $802 + 3 + 3 + 2 =$ _____ h. $819 - 3 =$ _____ i. $880 - 3 - 3 - 3 =$ _____


Letšatšigwad:

Papetla ya dinomoro tše: 901 go fihla go 1 000.

901		903	904		906	907		909	910
	912	913		915	916		918	919	
921	922		924	925		927	928		930
931		933	934		936	937		939	940
	942	943		945	946		948	949	
951	952		954	955		957	958		960
961		963	964		966	967		969	990
	972	973		975	976		978	979	
981	982		984	985		987	988		990
991		993	994		996	997		999	1000

Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

Khalara poloko ya dinomoro tše di tlogetšwego ka botalalerata. Khalara dipoloko tše tšhweu tše di nago le dinomoro ka gare ka bohubeu. Na o bona patrone efe?



Feleletša dipatrone.

a. Oketša 981 ka di-3 tše 4. 984, 987, 990, 993

b. Oketša 973 ka di-3 tše 5. _____

c. Ntšha di-3 tše 4 mo go 975. _____


d. Ntšha di-3 tše 3 mo go 947. _____

e. Oketša 932 ka di-3 tše 2. _____

Lešatšikgwabi:

Goo atiša le go arola:
di-4 go fihla go 100

Feletša seswantšho sa go bontšha tatelano ya ditiro.



Feletša lenaneo la mo tlase:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4										

Bala:

$$12 \times 4 = (10 + 2) \times 4 = 40 + 8 = 48$$

$$13 \times 4 = (10 + 3) \times 4 = 40 + 12 = 52$$

11×4

15×4

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

$48 \div 6 = (40 + 8) \div 4 = (40 \div 4) + (8 \div 4) = 10 + 2 = 12$	$64 \div 4$
$45 \div 4 = (40 + 5) \div 4 = (40 \div 4) + (5 \div 4) = 10 + 1 \text{ go šala } 1 = 11 \text{ go šala } 1$	$49 \div 4$



Rarolla dipalo tše di latelago:

James o na le malekere a 36.

O ja malekere a 4 ka letšatši.

A ka ja malekere matšatši a makae?



Rati o rekiša diphuthehwana tša go ba le dinamune tše nne sephuthehwana se sengwe le se sengwe.

O na le dinamune tše 88.

A ka tlatshe diphuthehwana tše kae?



- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Dipatrone tša dinomoro:
di-4 go fihla go 1 000

A re baleng ka di-4 go tloga go 804 go fihla go 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

Dinomoro tše di diretšwego sediko di re laetša patrone efe?

Tše di diretšwego sediko ka botalamorogo:	Go bala ka di _____.
Ngwala patrone	
Tše di diretšwego sediko ka phepholo:	Go bala ka di _____.
Ngwala patrone	

Bala.

- a. $872 + 4 + 4 + 4 =$ _____
- b. $821 - 4 - 4 - 4 =$ _____
- c. $840 + 4 + 4 =$ _____
- d. $836 - 4 - 4 - 4 =$ _____
- e. $885 + 4 =$ _____
- f. $845 - 4 - 4 =$ _____
- g. $803 + 4 + 4 + 4 =$ _____
- h. $813 - 4 =$ _____
- i. $847 - 3 - 3 - 3 =$ _____

Papetla ya dinomoro tše: 901 go fihla go 1 000.

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

Khalara poloko ya dinomoro tše di tlogetšwego ka botalalenata. Khalara dipoloko tše tšhweu ka bohubeu. Na o bona patrone efe?

Feleletša dipatrone.

- a. Oketša 980 ka di-4 tše 4. _____ 984, 988, 992, 996
- b. Oketša 971 ka di-4 tše 5. _____
- c. Ntšha di-4 tše 4 mo go 963. _____
- d. Ntšha di-4 tše 3 mo go 927. _____
- e. Oketša 938 ka di-4 tše 2. _____

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Dikarolo tša go lekana tša karlomoka

Seripagare se tee, o ka se sega ka mokgwa ofe goba ofe.



Sega dikhutlonnethwi tše dingwe go tšwa pampiring ya mmda (go tšwa go Sesegwa sa II).

Lemoga mekgwa ye mengwe ye e fapanego go dira seripagare.

1. Mena khutlonnethwi ya pampiri ka botelele gore e be seripagare. Sega pampiri ka bogare mo lemenong. Diripana tše ka moka di lekana ka bogolo. Seripana se sengwe le se sengwe ke seripagare sa $(\frac{1}{2})$ khutlonne ya motheo.
2. Mena pampiri ye nngwe khutlonnethwi ka seripagare mo go putlago. Sega pampiri e be seripagare mo lemenong. Se sengwe le se sengwe sa diripagare tše ke sa bogolo bja go lekana. Seripagare se sengwe le se sengwe ke seripagare se tee sa pampiri ya matlhomong.
3. Mokgwa wo mongwe wa go arola pampiri ka dikarolo tše pedi tša go lekana ke ofe? Hlohloša ka pampiri le sekero gomme o thalathale mo mothalong moo o tlliego go dira lemeno, gomme o sege.

Diripa tše dingwe gape tša go lekana tša palotlalo.

- Ge re arola selo go dira diripana tše 2 tša go lekana, diripana tšeo re di bitša diripagare.
- Ge re arola selo go dira diripana tše 3 tša go lekana, diripana tšeo re di bitša diteetharong.
- Ge re arola selo go dira diripana tše 4 tša go lekana, diripana tšeo re di bitša diteenneng.
- Ge re arola selo go dira diripana tše 5 tša go lekana, diripana tšeo re di bitša diteehlanong.




Disangwetše tša nako ya letena.

Rati le bagwera ba gagwe ba 3 ba dira disangwetše tše ntši tša nako ya letena.

Ba di ripaganya diteenneng goba dikotara.

Se se ra gore ba di ripa, ba dira tše nne tša go lekana.

Wo ke mokgwa wo mongwe. Laetša mekgwa ye mengwe ye 3 ya go dira se.



Lekala! Bapetsa! Lokisa!

Go arola gomme gwa dirwa dinne.




Ge re sega selo ra dira dikotara $(\frac{1}{4})$ s, dinne(diteenneng) re a se arola ra dira diripana tše 4 tša go lekana. Swaya (✓) diswantšho tša mo tlase tšeo di laetšago dikotara goba diteenneng.

Dipalo tša dipalophatlo

Kotara ya 4

Boledišana le bagwera ba gago ka ga dipalophatlo.



Rarollang dipalo tše di latelago ka go araba dipotšišo le ka go dira dithalwa.

a. Mohlahli wa kgwele ya diatla o fa moraloki yo mongwe seipagare sa namune. Go na le baralaki ba 14.

O swanetše go ba le dinamune tše kae? _____

Karabo ke eng? _____

Dinomoro goba dipalophatlo ke dife mo palong? _____

Lentšhu le bohlokwa ke lefe? _____

Thala seswantšho.

Karabo ke eng? _____

Lentšhu le bohlokwa ke lentšhu leo le tlogo go nchuša gore ke kgethe tšhepedišo ya maleba.



b. Mma o file nna le bagwera ba ka ba lesometee yo mongwe le yo mongwe kotara ya apola. O swanetše go ba le dipala tše kae? _____

Dinomoro goba dipalophatlo ke dife mo palong? _____

Lentšhu le bohlokwa ke lefe? _____

Thala seswantšho.

Karabo ke eng? _____



c. Mo moletlong wa sekolo ba rekisitše dikhekhe tše di ntšhišwego diripa tše tharo ye nngwe le ye nngwe.

Ba rekiseditše batho ba 24 karolwana ya khekhe.

Ba rekisitše dikhekhe tše kae? _____

Dinomoro goba dipalophatlo ke dife mo palong? _____

Lentšhu le bohlokwa ke lefe? _____

Thala seswantšho.

Karabo ke eng? _____



○
□
△

Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Dilo tša mahlakoretharo

Lebelela diswantšho.

Ke sehlopha sefe seo se laetšago dibolo, disilintere le mapokisi?

<p>A</p>	<p>B</p>	<p>C</p>
----------	----------	----------



Hwetša diswantšho tše pedi tša se sengwe le se sengwe gomme o di mamaretše mo tlase.

--	--



Thalela karabo ya maleba.

- Tamati e bopegile bjalo ka bolo-/lepokisi-/silintere.
- Galase ya go nwela e bopegile bjalo ka bolo-/lepokisi-/silintere.
- Puku e bopegile bjalo ka bolo-/lepokisi-/silintere.



Thwi le modikelela.

Dilo tše dingwe tše thata di na fela le dikgala tše phaphathi. Tše dingwe di na le dikgala tša modikelela.

<p>Silintere se na le dibopego tše pedi tša dipapetla le sebopogo se tee sa morarela.</p>	<p>Khounu e tee e na le sebopogo se tee sa papetla le se tee sa morarela.</p>	<p>Kgokolo e na fela le medikologa go ya mathoko ohle.</p>



Go kgokologa.

Nagana ka ga gore silintere, khounu goba kgokolo e ka kgokologa bjang.


Mo go dilo tše 3, ke efe yeo e:

<p>a. ka se kgokologelago kgaile?</p>	
<p>b. ka kgokologago ka mothalo wo o sepelago thwi?</p>	
<p>c. ka kgokologelago thoko efe goba efe?</p>	



Na lelokwa ke eng?

Sebopogo sa papetla seo se ka menegago go dira sethata se bitšwa lelokwa.



Ngwala tlhaka ya lelokwa yeo e ka menegago go dira khounu. _____
 Ngwala tlhaka ya lelokwa yeo e ka menegago go dira silintere. _____



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Dipalophatlo tše dingwe gape

Efa maina a dipalophatlo.

Ngwala palophatlo tša diswantšho tša mo tlase.

a. Ke palophatlo efe yeo e lego ye khubedu?	b. Ke palophatlo efe yeo e lego ye talamorogo?
c. Ke palophatlo efe yeo e lego ye talalerata?	d. Ke palophatlo efe yeo e lego ye serolane?



Araba dipotšišo.

- Tumišo o na le ditsekana tše nne tša tšhokolete. O fa moqwera wa gagwe setsekana se tee. O šaletšwe ke palophatlo ye kaakang ya ditišhokolete? _____
- Yasmin o na le dinamune tše pedi. E tee o e arogana le Ann. O šaletšwe ke palophatlo ye kaakang? _____
- Boati o reka diphaphathi tše 5 tša tšhokolete. O ipeela e tee, a fa Mohamed le kgaetšedi ya gagwe tše 2 mongwe le mongwe. Boati o ipeetše palophatlo ye kaakang? _____

Go arola lebotlo ka dipalophatlo.

Mot halo wo mongwe le wo mongwe o arotšwe ka dikarolo tša go lekana. Mot halo wa ka tlase o arotšwe ka ditše-somepeding ($\frac{1}{12}$). Phara setlankana methalong ye mengwe ka palophatlo ya maleba. Šomiša rulo ya gago goba mor-umothwi go bona gore ke dipalophatlo dife tše di lekano go, gomme, gore o tšhusege, araba dipotšišo tše.

Ka go šomiša lebotlo le le arogantšwego ka dipalophatlo, hwetša mekgwa ye e fapanego ya go dira:

a. Seripagare se tee $\frac{1}{2}$	_____
b. Palotlalo e tee (l)	_____
c. dikotara tše tharo $\frac{3}{4}$	_____

Lekola!
Bapešal
Lokišal!



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Lebatla kgwedi:

Tlhopho le kabelano di tšwetšwa pele



Dipalelo tša ka lebelo.

Nyaka dikgokanji.

$30 \div 3 =$	$15 \div 3 =$	$60 \div 3 =$	$600 \div 3 =$
$150 \div 3 =$	$24 \div 4 =$	$24 \div 8 =$	$240 \div 4 =$
$120 \div 4 =$	$12 \div 4 =$	$40 \div 10 =$	$40 \div 5 =$
$400 \div 10 =$	$400 \div 5 =$	$200 \div 5 =$	$18 \div 2 =$
$36 \div 2 =$	$72 \div 2 =$	$72 \div 4 =$	$72 \div 8 =$



Abaganya mašaledi.

Mogoroši le Molelo ba nyaka go abagana ditsekana tše 13 tša tšhokolete. Yo mongwe le yo mongwe o hwetša ditsekana tše kae?



Ba ka kgona fela go abagana dikwere tše 12 tše di feletšego. Mongwe le mongwe o hwetša tše tshela. Setsekana se se šetšego ba se arola diripa tše pedi tša go lekana. Ka fao, yo mongwe le yo mongwe o ba le ditsekana tše 6?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



a. Moleletlong, mesetwa ye 25 ya swikiri e abaganywa magare ga bana ba 10. Abaganya ka mo go swanetšego! Thala diswantšho gore di go thuše.



Yo mongwe le yo mongwe o hwetša mesetwa ye _____.

b. Abaganya mesetwa ye 37 magare ga bana ba 4.

Yo mongwe le yo mongwe o hwetša mesetwa ye _____.

c. Abaganya mesetwa ye 48 magare ga bana ba 5.

Yo mongwe le yo mongwe o hwetša mesetwa ye _____.

d. Abaganya mesetwa ye 73 magare ga bana ba 10.

Yo mongwe le yo mongwe o hwetša mesetwa ye _____.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Dipalophatlo tša thenekramo

Thenekramo ke phasele ya kgale ya Matsihaena ye e bopilwego ka dibopego tša go fapana tša phaphatšhi, tše di bitšwego ditšhene. Ka moka di kopanywa go hlama dibopego tša go fapana


Dipalophatlo ka go thenekramo.

	Lebelela phasele ya thenekramo. Ke palophatlo efe ya sekwere se se feletšego yeo e lego ye nngwe le ye nngwe ya dikhutlotlharo tše pedi tše kgolo? (Pinki mo seswantsšhong.)	—
	Ge o ka mena se sengwe sa dikhutlotlharo tše kgolo, wa dira diripana tše pedi tša go lekana, seripana se sengwe le se sengwe se lekana le khutlotlharo ya bogolo bja magareng (Serolane mo seswantsšhong). Ke palophatlo efe ya sekwere se se feletšego yeo e lego ye nngwe le ye nngwe ya dikhutlotlharo tša magareng?	—
	Ge o ka mena se sengwe sa dikhutlotlharo tše kgolo, wa dira diripana tše pedi tša go lekana, seripana se sengwe le se sengwe se lekana le khutlotlharo ya bogolo bja magareng (Talerata mo seswantsšhong). Ke palophatlo efe ya sekwere se se feletšego yeo e lego ye nngwe le ye nngwe ya dikhutlotlharo tše nnyane?	—
	O ka bea mmogo dikhutlotlharo tše pedi tše nnyane, ga hlama sekwere. Ke palophatlo efe ya sekwere se se feletšego yeo e lego sekwere se sennyane?	—
	O ka bea mmogo dikhutlotlharo tše pedi tše nnyane, wa hlama paralelekramo. Ke palophatlo efe ya sekwere se se feletšego yeo e lego paralelekramo?	—

Go šomiša thenekramo.

Sega dithekramo tše pedi go tšwa go Sesegwa sa bo-12 gomme o phare setlankana go seripana se sengwe le se sengwe le bopalophatlo bja sona bja sekwere se se feletšego. (Tše ke dibopego tša dithekramo tša motheo.)

Mamaretšha leina la gago ka morago ga seripana se sengwe le se sengwe bofelong bja papadi.



Lešatšakgwedi



Papadi ya dipalophatlo ya dikabelo, ya go se jeletše.

Bapala le baraloki ba 4-8, o šomiša diripana tša thenekramo ya gago.

- Baraloki ba šielana go ba mogwebi.
- Mogwebi o tšea sephetho sa gore ke palophatlo efe ya thenekramo ye e feletšego yeo moraloki yo mongwe le yo mongwe a swanetšego go e lahlela ka serotong.
- Moraloki yo mongwe le yo mongwe o tla dira sebokeboku sa go re khoine e tla wa, ya iša lehlakore lefe godimo/tlase. Gona fao mogwebi o tla dikaboša khoine.
- Ka morago mogwebi o abaganya se se lego ka serotong ka ntšhe le go jeletša, magareng ga bao ba nepilego. (A ka swanelwa ke go gwebišana ka seripa se tše goba go feta gore a hwetše diripana tša maemo a go lekana le a tša gagwe.)
- Mašalela a go palago go a abaganya a šala ka serotong, a letšhe phadišano yeo e latelago.
- Baraloki ka moka ba a lekola, go kgonthiša gore kabagano e dirwa ka tšhwanelo.
- Ge moraloki a ka bona phošo, mogwebi o a otšwa gomme a lefa $\frac{1}{8}$ ya sekwere se se feletšego, a lefa moraloki wa mathomo yoo a bonego phošo yeo.
- Moraloki yo a se nago le diripana tša go bapala, a ka tšea tšeo di šetšego ka serotong.
- Papadi e tšwela pele go filha ge moraloki yo mongwe le yo mongwe a hweditše sebaka sa go ba mogwebi.

Yo mongwe le yo mongwe o swanetše go lekela kotare ya sete ya dithekramo ka serotong.

Nna ke tla lekela khutlotlharo e tee ye kgolo.

Diteeswaing tše pedi di lekana le teemeng. Nka lekela sekwere le paralelekramo.

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Lešatšikgwele:

Go lekanyetša mothamo



Šomiša setšhelo sa lepotšhele la plastiki le komiki.

Komiki (250 ml)



Setšhelo sa 1 litara

O nagana gore setšhelo se se ka tlalšwa ke dikomiki tše kae?

Ga go bohlokwa gore o bolele dilitara goba dimililitara. Šomiša fela mantšua: 'komiki' le 'lepotšhele'.

Dira litara.

Hwetša mokgwa wa go dira litara o šomiša mbokalo a a fapanago a diela. Ngwala lefokopalo godimo ga mokgwa wo mongwe le wo mongwe.

Lefokopalo: $500\text{ ml} + 500\text{ ml} = 1000\text{ ml (1 l)}$



Lefokopalo _____ = 1000 ml (1 l)

Lefokopalo _____ = 1000 ml (1 l)

Lefokopalo _____ = 1000 ml (1 l)

Lefokopalo _____ = 1000 ml (1 l)

Ge re ngwala dišupo tša metriki, re šia sekgaba se semnyane magare ga mono wa mafelele le sešupo. Mohlala: re ngwala 3 l e sego 3l; 299 g e sego 299g; 15 km e sego 15km.

Mothamo wa komiki ke 10 gomme volume ya komiki yeo e tšetšego ke 1.

Lehwana le tlatša komiki go fihla go sekgala sa mathomo.



Volume ya komiki ye e tladitšwego ke komiki ye nngwe le ye nngwe, ke bokae?




Four measuring cups with empty boxes next to them for volume measurement.

Re ela bokalo bjo bonnyane bja seela ka dimililitara (ml).

Komiki ye ya go ela sehlare e rwala 10 ml, yeo e ka bago bokalo bja mahwana a teye a mabedi.


Re ela bokalo bjo bontšhi ka litara e tee (l).

Go na le dimililitara tše seketse ka go litara e tee.



Seela ke se sekaakang?


Go na le dimililitara tše kae tša seela ka jekeng?



Seela ke se sekaakang?



Khalara dikomiki tša dihare go bontšha bokaakang ka komiking ye nngwe le ye nngwe.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Lešatšigwed:

Lekanyetša o tšhele

Papading.

Ka nako ya go khutša moraloki o nwa $\frac{1}{4}$ ya litara ya tšuse

- Na ke baraloki ba bakae ba ba ka abelanago?
1 litara 4 dilitara 2 $\frac{1}{2}$ dilitara Baraloki ba 12
- Na ba nyaka tšuse ye kaakang go fa?
Baraloki ba 8 Baraloki ba 9

Dilitara le dimililitara (ml).

1 litara = 1 000 ml $\frac{1}{2}$ sa litara = 500 ml $\frac{1}{4}$ ya litara = 250 ml
125 ml = 125 ya litara 50 ml = 50 ya dilitara

Dira seripagare sa litara.

Swaya (✓) bokabelo bja a 3 ao a dirago seripagare sa litara

120 ml	140 ml	160 ml	28 ml	240 ml

Maswi a go loketše!

Abang dilitara tše 4 tša maswi magare ga:

- Bana ba 8 O tee o hwetša dilitara tše 8
- Bana ba 16 O tee o hwetša dilitara tše 16
- Bana ba 12 O tee o hwetša dilitara tše 12



Lebenkele la Tšuse la Tumišo.

Mo go jeke e tee (1). Tumišo o šomiša kotara e tee ($\frac{1}{4}$) ya komiki ya tšuse le dikomiki tše pedi (2) tša meetse.

Hwetša gore Tumišo o šomiša tšuse ye kae le meetse a makae go dira dijeke tše hlano (5) tša tšuse.

Dijeke	1	2	3	4	5
Dikomiki tša tšuse	Kotara e tee ($\frac{1}{4}$)				
Dikomiki tša meetse	2				

6 Dira litara.



Na go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa setšhelo ke dits'helo tše kae, tše o di nyakago go dira litara?

- $\times 100$ ml b. $\times 200$ ml c. $\times 250$ ml
- $\times 500$ ml f. $\times 50$ ml

7 Ka morago ga moletlwana.

Moletlwana wa Thandi o fedile. Go na dino tše di šetšego.

Go šetše tšuse ye serolane ye kaakang?

Go šetše tšuse ye phepholo ye kaakang?


Thandi o tswaka ditsuse tše pedi.

A ka tlatša dijeke tše kae?









Lekhalo! Bapetsa! Lokisa!


Sesegwa sa 5



Sesegwa sa 6



Sesegwa sa 7



Sesegwa sa 8


Ic	
IOc	
RI_s	
RIO_s	
RIOO_s	

Sesegwa sa 9


RIOO	RIOO	RIOO	RIOO
RIOO	RIOO	RIOO	RIOO
RIO	RIO	RIO	RIO
RIO	RIO	RIO	RIO
RIO	RIO	RIO	RIO
RIO	RIO	RIO	RIO

RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
IOc	IOc	IOc	IOc	IOc	IOc	IOc	IOc
IOc	IOc	IOc	IOc	IOc	IOc	IOc	IOc
lc	lc	lc	lc	lc	lc	lc	lc
lc	lc	lc	lc	lc	lc	lc	lc

Sesegwa sa 10



Cut-out II



Cut-out 12

